



# BILTEN

ISSN 1800-5101

## Univerziteta Crne Gore

<http://www.ucg.ac.me>Univerzitet Crne Gore  
Cetinjska br. 2Broj : 298  
Godina : 2013.  
Podgorica, 5. februar 2013.

Broj primjeraka : 100

### REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Uvod u opštu lingvistiku I, Uvod u opštu lingvistiku II na Institutu za strane jezike i Engleski jezik I, II, III i IV na nematičnim fakultetima.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 12.12.2012. godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja **DR NATAŠA KOSTIĆ**.

### BIOGRAFIJA

Rođena sam u Podgorici, gdje sam završila osnovnu školu i gimnaziju kao đak generacije. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu sam upisala 1995. godine, a diplomirala 13.10.1999. godine na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Za vrijeme studija bila sam korisnik stipendije za talentovane studente koju dodjeljuje Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore.

Postdiplomske studije sam upisala 1999. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smjer: Nauka o jeziku) gdje sam 09.07.2002. godine odbranila magistarsku tezu pod nazivom "Sintaksička i semantička analiza realnog kondicionala u engleskom i srpskom jeziku" i stekla akademski naziv magistra filoloških nauka.

Kao stipendista fondacije *The British Scholarship Trust for Citizens of Former Yugoslavia*, i stipendista Tempus programa za podršku razvoju visokog obrazovanja (*Individual mobility grant*), od aprila 2004. godine boravila sam tri mjeseca na School of Linguistics and Applied Language Studies na Univerzitetu u Redingu (Velika Britanija) gdje sam se bavila istraživačkim radom.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Antonimija u engleskom i srpskom jeziku: semantičko-pragmatička analiza" odbranila sam 24.05.2006. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla titulu doktora lingvističkih nauka.

### PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

Radni odnos sam zasnovala 01.01.2000. na Institutu za strane jezike u zvanju saradnika za engleski jezik, a 09.07.2003. izabrana sam u zvanje predavača više škole. Bila sam angažovana u izvođenju nastave na predmetu Engleski jezik (opšti) na Ekonomskom fakultetu, Prirodno - matematičkom i Pravnom fakultetu, a od akademske 2005/2006. na predmetima Engleski jezik I i Engleski jezik II na Medicinskom fakultetu. Od septembra 2006. predajem i Engleski jezik III na Medicinskom fakultetu, a od septembra 2007. i predmete: Engleski jezik IV na Medicinskom fakultetu, i Kontrastivna analiza na Institutu za strane jezike (master studij Prevodilaštvo). Od akademske 2008/2009. predajem i predmet Engleski jezik V na Medicinskom fakultetu, a od 2009/2010. Uvod u opštu lingvistiku I i Uvod u opštu lingvistiku II na osnovnom studiju Prevodilaštvo na Institutu za strane jezike. Od akademske 2006/2007. honorarno sam angažovana i na predmetima Poslovni engleski jezik II i Poslovni engleski jezik III na Ekonomskom fakultetu (primijenjeni studij Menadžment).

U zvanje docenta izabrana sam 21.02.2008. godine. Od 20.09.2010. godine obavljam dužnost prodekana za međunarodnu saradnju i istraživanje na Institutu za strane jezike. Predstavnik sam Instituta u Vijeću društvenih nauka (od aprila 2010.) i član Suda časti Univerziteta Crne Gore (od marta 2012. godine).

### KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA

#### KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA

(Spisak referenci dat je u Biltenu br. 224 od 1. decembra 2007.)

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST						UKUPNI BROJ BODOVA
1.1. Monografije	1.1.1.	1.1.2.	1.1.3.	1.1.4.	1.1.5.	5
Broj referenci*broj bodova				1 * 5		
1.2. Radovi objavljeni u časopisima	1.2.1.	1.2.2.	1.2.3.	1.2.4.		4,5
Broj referenci*broj bodova			1 * 4		1 * 0,5	
1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima		1.3.1.	1.3.2.	1.3.3.		14
Broj referenci*broj bodova		5* 2, 4*1				
1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje			1.4.1.	1.4.2.		
Broj referenci*broj bodova						
1.5. Recenzije		1.5.1.	1.5.2.	1.5.3.		
Broj referenci*broj bodova						
UKUPNO ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST						23,5
3. PEDAGOŠKA DJELATNOST						
3.1. Udžbenici	3.1.1.	3.1.2.	3.1.3.	3.1.4.		
Broj referenci*broj bodova						
3.2. Priručnici		3.2.1.	3.2.2.	3.2.3.		1
Broj referenci*broj bodova			1*1			
3.3. Gostujući profesor			3.3.1.	3.3.2.		
Broj referenci*broj bodova						
3.4. Mentorstvo		3.4.1.	3.4.2.	3.4.3.		
Broj referenci*broj bodova						
3.5. Kvalitet pedagoškog rada (može se koristiti ukoliko se na zvaničnim studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobiju odlične ocjene za sve elemente pedagoškog rada)						

UKUPNO ZA PEDAGOSKU DJELATNOST				1
<b>4. STRUČNA DJELATNOST</b>				
4.1. Stručna knjiga	4.1.1.	4.1.2.		
Broj referenci*broj bodova				
4.2. Urednik ili koeditor	4.2.1.	4.2.2.	4.2.3.	1,5
Broj referenci*broj bodova		1 * 1,5		
4.3. Stručni članak		4.3.1.		
Broj referenci*broj bodova				
4.4. Objavljeni prikazi		4.4.1.		
Broj referenci*broj bodova				
4.5. Popularno-stručni članci		4.5.1.		
Broj referenci*broj bodova				
4.6. Ostala dokumentovana stručna djelatnost		4.6.1.		
Broj referenci*broj bodova		10		7
UKUPNO ZA STRUČNU DJELATNOST				8,5

**PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA**

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST	Br. ref.	Br. kan.
<b>1. Monografije</b>		
<b>1.4. Knjiga studijskog karaktera izdata kod nas</b>		
1. N. Kostić, <i>Antonimija u diskursu: semantičko-pragmatička analiza</i> , Podgorica: Univerzitet Crne Gore, 2012. (priložen dokaz da je knjiga prihvaćena za štampu: odluka Senata UCG od 07.07.2011. god.)	7	7
<b>1.5. Dio naučne monografije izdate kod nas (i u okruženju) čiji su izdavači nacionalne akademije nauka i državni univerziteti i dio knjige studijskog karaktera izdate kod nas</b>		
2. N. Kostić, I. Lakić, "Stavovi govornika prema jezičkom standardu u Crnoj Gori", u Granić, J. (ur.) <i>Language Policy and Language Reality</i> , Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku - HDPL, 2009, str. 509 – 518. ISBN 978-953-7494-02-5	3,5	3,5
<b>1.2. Radovi objavljeni u časopisima</b>		
<b>1.2.1. Radovi objavljeni u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka</b>		
3. N. Kostić, "Antonymous Frameworks in Serbian Written Discourse: phrasal contexts of antonym co-occurrence in text", <i>Poznan Studies in Contemporary Linguistics</i> , No 47, Vol 3, 2011, 509-537. ISSN 1897-7499 (electronic version) 0137-2459 (print version) (Indexed in SSCI and A&HCI)	7	7
<b>1.2.2. Radovi u međunarodnim časopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku</b>		
4. N. Kostić, "Antonimija kao sintagmatska relacija: istraživanje na korpusu savremenog srpskog jezika", <i>Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku</i> , broj LI/1-2/2008, Novi Sad, str. 99 – 117. ISSN 0352-5724	4	4
5. N. Kostić, "Mental representation of antonymy – a contribution from a corpus study", <i>Text Processing and Cognitive Technologies</i> , No. 15, Vol. 2, Kazan: Kazan State University Press, 2008, pp. 33 – 46.	4	4
6. N. Kostić, "Vrsta riječi, stepenovanost pridjeva i uloge antonima u rečenici", <i>Nasleđe</i> 15/1, FILUM, Kragujevac, 2010, str. 153 – 177. ISSN 1820-1768, COBISS.SR-ID 115085068	4	3
7. N. Kostić, "Neke pravilnosti u upotrebi antonima u elektronskom korpusu engleskog jezika", <i>Riječ (Nova serija)</i> , No 3, Institut za jezik i književnost, Filozofski fakultet, Nikšić, 2010, str. 47 – 60. ISSN 0354-6039,		

COBISS.CG-ID 10196496	4	4
8. N. Kostić, "Relacija antonimije u ulozi pomoćnog kontrasta u pisanom tekstu", <i>Srpski jezik XVI</i> , 2011, str. 465 – 484. ISSN 0354-9259, COBISS.SR-ID 140692487	4	4
9. N. Kostić, "Kondicionalne rečenice u crnogorskom jeziku u svijetlu kognitivno-lingvističke teorije i konstrukcione gramatike", <i>Riječ (Nova serija)</i> , No 5, Institut za jezik i književnost, Filozofski fakultet, Nikšić, 2011, str. 29 - 48. ISSN 0354-6039.	4	4
10. N. Kostić, "Listen to Your Heart and Do What You Love: A look at Steve Jobs Through His Own Words", <i>Media Dialogues</i> , No 11, 2012, pp. 29 – 40. ISSN 1800-7074, COBISS.CG-ID 12734480	4	3
<b>1.3. Radovi na kongresima i simpozijumima</b>		
<b>1.3.1. Međunarodni kongresi i simpozijumi</b>		
11. N. Kostić, "Antonymic relation as a contrast generating device", <i>Challenging Theory and Improving Practice: Cultural Issues in English Language and Literary Studies</i> , Faculty of Philosophy, Nikšić, 2008, pp. 65 – 74. COBISS.CG-ID 18110480	2	2
12. N. Kostić, "Antonymy and Corpus Analysis: English and Serbian Examples", <i>ELLSSAC Proceedings</i> , Faculty of Philology, University of Belgrade, Belgrade, 2008, str. 193 – 202. ISBN 978-86-86419-45-3, COBISS.SR-ID 153117196	2	2
13. N. Kostić, "Antonymous pairs in actual use: Data from two languages", <i>The 15th World Congress of Applied Linguistics</i> , Essen, Germany, 24-29.08.2008, pp. 122-123.	2	2
14. N. Kostić, "What does lexical-semantic contrast relate: words, meanings or concepts?", <i>Reconsidering Conventions: Essays on Language and Literature</i> , Faculty of Philosophy, Nikšić, 2009, pp. 80 – 87. COBISS.CG-ID 18110480	2	2
15. N. Kostić, "Antonym sequence in English texts", <i>19th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics</i> , Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 3-5.04.2009, pp. 43.	2	1
16. N. Kostić, "Motivational Issues in Teaching English for Specific Purposes (ESP): Implementing a Motivationally Conscious Teaching Approach", <i>Infusing Research and Knowledge in South-East Europe</i> , South-East European Reserach Centre, Thessaloniki, Greece, 2009, pp. 158 – 166. ISSN 1791-3578, ISBN 978-960-9416-01-6	2	2
17. N. Kostić, "Contrast Pairs and Marked/Unmarked Distinction in Language Use", <i>International Conference 'Across Languages and Cultures'</i> , Institut za strane jezike, Herceg Novi, 4-6.06.2009. (Zbornik radova u štampi – priložena potvrda)	2	2
18. N. Kostić, "Conditionals in Different Cognitive Domains: A Contrastive Approach",		

<i>Constructing, Deconstructing, Reconstructing Language and Literary Matters</i> , Filozofski fakultet, Nikšić, 2010, pp. 47 – 57. COBISS.CG-ID 18110480	2	2
19. N. Kostić, "Form-meaning Mapping in Conditional Constructions: Evidence from English and Montenegrin", <i>English Language and Literature Studies: Image, Identity Reality</i> , Vol I, Faculty of Philology, Belgrade, 2011, pp. 119 – 133. ISBN 978-86-6153-005-0, COBISS.SR-ID 183392268	2	2
20. N. Kostić, "Kontrastivna lingvistika, korpusna lingvistika i prevodilačke studije", 4th International Conference ICIFL 4: <i>Translation and Interpreting as Intercultural Mediation</i> , Institute of Foreign Languages, Podgorica, 9-11.06.2011, str. 21 – 22.	2	1
21. N. Kostić, "Contrastive Linguistics, Corpus Linguistics and Translation Studies: taking a new perspective on the area of cross-linguistic research", 7th International Conference <i>Voicing the Alternative</i> , Faculty of Philosophy, University of Montenegro, Nikšić, 22-24.09.2011.	2	1
<b>1.3.2. Domaći kongresi i simpozijumi</b>		
22. N. Kostić, "Relacija antonimije iz perspektive kognitivne nauke", Naučni skup Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, Institut za strane jezike, Podgorica, 16.10.2008.	1	1
23. N. Kostić, "Semantičke relacije među riječima kao kognitivna pojava", u: "Mi o jeziku, jezik o nama", Zbornik radova sa druge konferencije Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, Podgorica: Institut za strane jezike, 2012, str. 37 – 46.	1	1

3. PEDAGOŠKA DJELATNOST	Br. ref.	Br. kan.
<b>3.1.2. Korišćenje referentnog inostranog udžbenika kod nas</b>		
1. Chesterman, A. (1998) <i>Contrastive Functional Analysis</i> , Amsterdam: John Benjamins	5	2
2. James, C. (1980) <i>Contrastive Analysis</i> , London: Longman		
<b>3.2.2. Studijski priručnici (skripta, hrestomatija)</b>		
3. N. Kostić, <i>English in Medicine II (elective)</i> , skripta za studente medicine, Institut za strane jezike, 2009.	1	1
4. N. Kostić, <i>English in Medicine IV</i> , skripta za studente medicine, Institut za strane jezike, 2010.	1	1
5. N. Kostić, <i>English in Medicine V</i> , skripta za studente medicine, Institut za strane jezike, 2010.	1	1
<b>3.4. Mentorstvo</b>		
<b>3.4.2. Na postdiplomskom studiju (magistarski radovi)</b>		
6. Igor Ivanović, "Anglicizmi u crnogorskom jeziku u oblasti kompjuterskog registra", magistarski rad odbranjen na Institutu za strane jezike 18.02.2009.	2	2
7. Dragana Giljanović, "Prevođenje predloga <i>in, on</i> i <i>at</i> na crnogorski jezik", magistarski rad odbranjen na Institutu za strane jezike 29.06.2009.	2	2
8. Sanja Rašović, "Jezik vojne strukture i aktivnosti NATO kao prevodilački izazov", magistarski rad odbranjen na Institutu za strane jezike 29.06.2009.	2	2
9. Azra Kosovac, "Prevođenje leksike iz oblasti socijalne politike i politike zapošljavanja u EU",		

magistarski rad odbranjen na Institutu za strane jezike 15.07.2009.	2	2
10. Milena Tomašević, "Prevođenje leksike iz oblasti zaštite autorskih prava u informacionom društvu sa engleskog na crnogorski jezik", magistarski rad odbranjen na Institutu za strane jezike 28.12.2009.	2	2
11. Jelena Simunović, "Prevodni ekvivalenti u oblasti poslovne komunikacije", magistarski rad odbranjen na Institutu za strane jezike 08.02.2012.	2	2
<b>3.5. Kvalitet pedagoškog rada</b>		
Odluka Vijeća Instituta za strane jezike od 15.05.2012. godine, na osnovu studentskih anketa u protekle tri godine	5	5

4. STRUČNA DJELATNOST	Br. ref.	Br. kan.
<b>4.2. Urednik ili koeditor časopisa, knjige, kontinuiranih umjetničkih programa</b>		
<b>4.2.2. U zemlji</b>		
- Kostić, N., Lakić, I. (2009) <i>Jezici i kulture u kontaktu / Languages and Cultures in Contact</i> , Zbornik radova sa međunarodne konferencije "Languages and Cultures in Contact", Podgorica: Institut za strane jezike, ISBN 978-86-85263-07-1, COBISS.CG.ID 14087696	3	3
<b>4.6. Ostala dokumentovana stručna djelatnost</b>		
- Sekretar Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore (2007 – 2010)	20	10
- Potpredsjednik Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore (od 23.10.2010.)		
- Organizator Međunarodne konferencije "English Profile Networks: Research Network in South-East Europe", Herceg Novi, Crna Gora, 26 – 28. septembar 2008.		
- Organizator Međunarodne konferencije "Across Languages and Cultures", Herceg Novi, Crna Gora, 4 – 6. jun 2009.		
- Organizator Druge međunarodne konferencije "Linguistic and Intercultural Education" (CLIE2): Linguistic and Cultural Diversity within European Learning Communities – Cross-cultural and Transnational Perspectives", Herceg Novi, Crna Gora, 10 – 12. jun, 2010.		
- Recenzent knjige Vladimira Sekulića "Putovanje kroz riječi" (2009) (priredila S. Perović), Podgorica: Institut za strane jezike		
- Recenzent knjige Vladimira Sekulića "Pogled izbliza" (2009) (priredila S. Perović), Podgorica: Institut za strane jezike		
- Član Uređivačkog odbora projekta "Krugovi kulture" na Institutu za strane jezike (od 18.10.2012.)		
- Recenzent Zbornika "Mi o jeziku, jezik o nama" (2012), Podgorica: Institut za strane jezike		
- Prodekan Instituta za strane jezike (od 16.09. 2010.)		
- Član Suda časti Univerziteta Crne Gore (od 01.03.2012.)		
- Član Vijeća društvenih nauka (od 23.04.2010.)		

## ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova		Broj bodova	
	Poslije izbora	Ukupno	Poslije izbora	Ukupno
1. NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD	23	35	61.5	85
3. PEDAGOŠKI RAD	11	12	22	23
4. STRUČNI RAD	13	24	13	21.5
UKUPNO			96.5	129.5

## IZVJEŠTAJ RECENZENTA

## I OCJENA USLOVA

## STEPEN OBRAZOVANJA

Docent dr Nataša Kostić rođena je 09.01.1977. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. 1995. godine upisala je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu gdje je diplomirala 13.10.1999. godine na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Za vrijeme studija bila je korisnik stipendije za talentovane studente koju dodjeljuje Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore.

Nakon završetka osnovnih studija, 1999. godine upisala je postdiplomske studije, takođe na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smjer: Nauka o jeziku) gdje je 09.07.2002. godine odbranila magistarski rad pod nazivom "Sintaksička i semantička analiza realnog kondicionala u engleskom i srpskom jeziku" i stekla akademski naziv magistra filoloških nauka.

Kao stipendista fondacije *The British Scholarship Trust for Citizens of Former Yugoslavia*, i stipendista Tempus programa za podršku razvoju visokog obrazovanja (*Individual mobility grant*), 2004. godine boravila je tri mjeseca na School of Linguistics and Applied Language Studies na Univerzitetu u Redingu (Velika Britanija) gdje se bavila istraživačkim radom.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Antonimija u engleskom i srpskom jeziku: semantičko-pragmatička analiza" odbranila je 24.05.2006. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla titulu doktora lingvističkih nauka.

U zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore izabrana je 21.02.2008. godine. Objavila je monografiju, kao i radove u međunarodnim i domaćim časopisima. Učestvovala je sa izlaganjima na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima. Takođe posjeduje zavidne pedagoške i stručne reference.

Na osnovu svega iznešenog, dr Nataša Kostić ima neophodne uslove za izbor u više zvanje – doktorat nauka, vrijeme provedeno u zvanju docenta, kao i naučno-istraživačke, pedagoške i stručne reference.

## NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Nakon izbora u zvanje docenta, dr Nataša Kostić pripremila je monografiju koja je odobrena i pripremljena za štampu, a objavila je i značajan broj radova koji obuhvataju razne oblasti lingvistike – sintaksu, semantiku i pragmatiku engleskog jezika, kontrastivnu analizu engleskog i srpskog i crnogorskog jezika, i metodiku nastave engleskog jezika. Radovi su objavljeni u međunarodnim i domaćim časopisima u različitim bazama podataka, uključujući i relevantne međunarodne baze Social Sciences Citation Index (SSCI) i Arts and Humanities Citation Index (A&HCI). Takođe je učestvovala sa izlaganjima na međunarodnim i domaćim skupovima. Lingvistička istraživanja dr Kostić kreću se u nekoliko pravaca. Krenućemo od onog koji se vezuje za njenu monografiju.

Monografija „Antonimija u diskursu: Semantičko-pragmatička analiza“ zasnovana je na pristupu kognitivne lingvistike, dok je analiza korpusa uzeta kao metodološki pristup. U ovoj monografiji dr Kostić koristi dva korpusa - *Collins Cobuild on cd-rom* i *Elektronski korpus savremenog srpskog jezika*. Ovo sveobuhvatno istraživanje uključuje kvalitativnu i kvantitativnu analizu parova antonima u dva jezika (engleskog i crnogorskog), pri čemu analiza obuhvata enciklopedijski pristup značenju i proučavanju leksičko-semantičkih relacija u stvarnoj upotrebi jezika. Analiza je zasnovana na obimnom korpusu, pri čemu je značenje sagledano i iz pragmatičkog ugla, što dovodi do pouzdanih rezultata o prirodi značenja. Ovakav pristup predstavlja značajan pomak u odnosu na tradicionalna lingvistička ispitivanja značenja. U tom svijetlu, analiza dr Kostić je pokazala da su relacije suprotnosti značenja, poput kontrastnosti i komplementarnosti, u drugom planu, što nije slučaj sa tradicionalnim pristupima. Takođe, za razliku od ranijih teoretičara, dr Kostić dolazi da zaključka o formalnoj strukturiranosti rečeničnih konteksta u kojima se ostvaruju odnosi suprotnosti značenja. U ovoj knjizi autorka se bavi dominantnim vrstama antonimije u rečenici, posebno inkluzivnom antonimijom, kao i antonimijom u ulozu pomoćnog kontrasta, da bi u posebnom poglavlju detaljno obradila i sporedne vrste antonimije u rečenici. Takođe, ona govori o vrstama riječi, stepenovanosti pridjeva i ulozu antonima u rečenici, kao i o njihovom redosljedu u rečenici. Posebno poglavlje posvećeno je i testu produktivnosti nekih antonimijskih obrazaca. U tom smislu, ova originalna

monografija predstavlja značajan lingvistički doprinos anglistici, ali i montenegristici, ne samo na nivou Crne Gore, već i u mnogo širem razmjerama, zbog modernog pristupa analizi koji nije zasnovan leksički, već analiza uključuje nivo rečenice i diskursa. Rezultati do kojih je došla dr Kostić su precizni i pouzdani upravo zbog integrisanja semantičkih sa pragmatičkim, odnosno diskursnim aspektima značenja. Korišćena literatura je savremena i obimna, što još više doprinosi pouzdanosti iznešenih rezultata.

U grupu radova koji se bave antonimijom iz sintaksičkog, semantičkog i pragmatičkog ugla, pored monografije kao krune ovog pravca interesovanja Dr Nataše Kostić, spada još nekoliko radova. Posebno se ističe rad „Anonymous Frameworks in Serbian Written Discourse“ koji je objavljen u časopisu *Poznan Studies in Contemporary Linguistics* (indeksiran u bazama SSCI i A&HCI). Ovaj rad bavi se analizom istovremene upotrebe oba člana antonimijskog para u pisanom tekstu na korpusu savremenog srpskog jezika. U radu se polazi od metaleksičkog pristupa paradigmatičkim semantičkim odnosima, pri čemu su semantički odnosi među riječima predstavljeni kao dio onoga što znamo o riječima. Zaključuje se da su konteksti u kojima se koriste antonimi u rečenicama strukturirani i da se mogu objasniti uz upotrebu konceptualnog pristupa antonimiji. U radu se definišu i analiziraju dvije glavne i četiri sporedne funkcije antonima, a rezultati su uporedivi u engleskom, japanskom, švedskom i holandskom jeziku. Pojam *antonimijski obrazac* (*antonymous framework*) predstavlja novinu u ovom radu. Pristup analizi, teorijski i metodološki okvir, kao i pouzdani rezultati istraživanja omogućili su da se ovaj rad objavi u poznatom lingvističkom časopisu *Poznan Studies in Contemporary Linguistics* (indeksiran u bazama SSCI i A&HCI).

Rad „Antonimija kao sintagmatska relacija: istraživanje na korpusu savremenog srpskog jezika“ takođe se obavi analizom antonimije u srpskom jeziku iz semantičko-pragmatičke perspektive, na korpusu od pedeset odabranih antonimijskih parova. Autorka polazi od stava da svijest o postojanju obrazaca upotrebe antonima, kao i njihovih pragmatičkih aspekata, omogućava da se prepoznaju pojave antonimije koje su uslovljene kontekstom. U radu se zaključuje da se antonimija uglavnom ne koristi u kontekstima jednostavnog kontrasta, kao i da se u pisanom tekstu ona koristi ili kao leksički signal kontrasta ili kao signal sveobuhvatnosti.

U ovoj grupi treba pomenuti i rad „Mental Representation of Antonymy – a contribution from a corpus study“. U radu se polazi od stanovišta da leksičko-semantički odnosi variraju u zavisnosti od prirode, geneze i mentalne predstave o ovim odnosima. Na osnovu ovoga, postavlja se pitanje da li se ovi odnosi vide kao dio lingvističkog ili metalingvističkog znanja. Rezultati istraživanja predstavljeni u ovom radu ukazuju na metalingvističku predstavu leksičko-semantičkih odnosa, gdje se funkcije antonimijskih parova u diskursu mogu opisati i objasniti putem relacionog principa kojim je moguće generisati primjere pojmovno-semantičkih relacija kao dijela govornikove metajezikove znanja. Na ovaj način, poznavanje odnosa antonimije predstavlja važan element govornikove stilističke kompetentnosti i sredstvo za postizanje pragmatičkog i retoričkog efekta. Pošto posjedovanje ove kompetencije uključuje metajezikovo znanje, ovaj rad pruža i dokaze u prilog metajezikove prirode antonimije. U radu se iznosi i zaključak da klasifikacija antonimijskih okvira i njihovih funkcija obezbjeđuje sredstvo za identifikovanje antonimije vezane za kontekst. Sva ova zapažanja i analize predstavljaju važan doprinos kognitivističkim shvatanjima prirode značenja i značenskih relacija.

I drugi radovi, navedeni u klasifikacionoj biografiji, bave se novim pristupima u analizi različitih aspekata prirode i upotrebe antonimije u tekstu. To su radovi „Vrsta riječi, stepenovanost pridjeva i uloge antonima u rečenici“, „Neke pravilnosti u upotrebi antonima u elektronskom korpusu engleskog jezika“, „Relacija antonimije u ulozu pomoćnog kontrasta u pisanom tekstu“, „What does lexical-semantic contrast relate: words, meanings or concepts?“ i „Contrast pairs and marked/unmarked distinction in language use“. Svi ovi radovi čine jednu zaokruženu, teorijski i metodološki homogeno cjelinu i govore o dr Kostić kao uspješnom i savremenom lingvisti.

Sljedeću grupu radova čine oni radovi koji se bave kategorijom kondicionalnosti iz ugla kognitivne lingvistike i konstrukcione gramatike, na primjerima iz engleskog i crnogorskog jezika. Iz ove grupe treba posebno pomenuti rad „Kondicionalne rečenice u crnogorskom jeziku u svijetlu kognitivno-lingvističke teorije i konstrukcione gramatike“. Rad se bavi sintaksičkom i semantičkom analizom jedne vrste kondicionalnih rečenica u

crnogorskom jeziku, uzimajući u obzir model kojim se kombinuju teorijske postavke kognitivne lingvistike, konstrukcione gramatike i teorije relevantnosti. U ovom radu kondicionalna rečenica posmatra se kao konstrukcija onako kako je definiše kognitivni pristup jezičkim pojavama, odnosno kao konvencionalni obrazac jezičke strukture kome se pripisuju obilježja interpretacije koja mogu biti sintaksičke, semantičke i pragmatičke prirode. Rezultati analize pokazuju da je u semantici crnogorskih kondicionalnih rečenica prisutna ekstenzija značenja od konkretnih relacija, od kauzalnosti u domenu realnog svijeta, do apstraktnijih relacija poput logičke i pragmatičke.

Iz ove grupe radova vrijedi pomenuti i rad „Conditionals in different cognitive domains: a contrastive approach“ koji polazi od tvrdnje da postoji relacija između događaja predstavljenih u zavisnoj i glavnoj klauzi u kondicionalnim rečenicama. Kondicionalne konstrukcije javljaju se u različitim kognitivnim domenima, što odražava metaforičko mapiranje fizičkih relacija ka apstraktnim domenima. U tom smislu, kontrastiranje engleskog i crnogorskog jezika iz ovog ugla pokazuje da su ova dva jezika identična u epistemičkom domenu i domenu govornih činova. Istovremeno, engleski i crnogorski pokazuju kontraste kod upotrebe gramatičkih vremena u kondicionalnim rečenicama, pri čemu su one rezultat različitih sistema vremena i načina u ova dva jezika, a ne nečeg što bi bilo inherentno kondicionalnim rečenicama.

Značajan rad iz ove grupe je rad „Form-meaning mapping in conditional constructions: Evidence from English and Montenegrin“ koji se bavi aspektima lingvističkih oblika u engleskim i crnogorskim kondicionalnim rečenicama koji doprinose značenju kondicionala, na osnovu modela koji kombinuje teorijske postavke kognitivne lingvistike, konstrukcione gramatike i teorije relevantnosti. Kondicionalna rečenica se posmatra kao primjer *konstrukcije*, koji se smatra konvencionalnim obrascem lingvističke strukture kome se pripisuju obilježja interpretacije. Rad je zasnovan na analizi korpusa velikog broja engleskih i crnogorskih kondicionalnih rečenica i u njemu se identifikuju parametri konstrukcionog značenja, kao što su glagolski oblici, veznici i druge lingvističke karakteristike engleskih i crnogorskih kondicionalnih rečenica.

Dr Nataša Kostić, koja između ostalog predaje i jezik struke na Medicinskom fakultetu i Ekonomskom fakultetu, bavi se i metodikom nastave stručnog engleskog jezika. Rad „Motivational issues in teaching English for Specific Purposes (ESP): implementing a motivationally conscious teaching approach“ polazi od definisanja motivacije kao orijentacije studenata u odnosu na cilj učenja stranog jezika. U takav kontekst dr Kostić postavlja nastavne metode. U radu su prikazane interesantne i korisne aktivnosti koje doprinose motivaciji studenata, koristeći motivacione komponente prisutne u teorijama učenja. Jedna od strategija jeste da studenti preuzmu više odgovornosti za svoje učenje, korišćenjem motivacionih tehnika.

U interesovanju Dr Kostić spada i oblast sociolingvistike. Rad „Stavovi govornika prema jezičnom standardu u Crnoj Gori“ zasnovan je na istraživanju stavova govornika u Crnoj Gori o jezičkom standardu. Istraživanje je rađeno neposredno prije definisanja službenog jezika u Crnoj Gori, u aprilu 2007. godine, nekoliko mjeseci prije usvajanja Ustava Crne Gore. Istraživanje je rađeno na uzorku od 500 govornika iz različitih krajeva Crne Gore. Osim stava prema nazivu maternjeg jezika, istraživanje je obuhvatilo i stavove govornika prema jeziku elektronskih medija i upotrebi imenica ženskog roda (novije mocijske imenice). Rezultati ove sociolingvističke analize predstavljaju dobar primjer sveobuhvatnosti ovakvog tipa analize koji može da pruži dobru osnovu za sređivanje situacije u jeziku.

U naučnom radu dr Nataše Kostić ističe se širog opseg interesovanja. Tako se dr Kostić bavi sintaksičkim, semantičkim, pragmatičkim, diskursnim i kognitivnim aspektima jezika, kombinujući sve ove pristupe u svojim analizama, što njena istraživanja čini multidisciplinarnim. Metodološki pristupi koje koristi su savremeni i zasnovani na najnovijim teorijskim postulatima. Monografija i radovi dr Kostić upućuju da se radi o ozbiljnoj lingvistikini, čije analize i rezultati analiza mogu da se prihvate kao potpuno pouzdani i kao dobra osnova i putokaz za druge lingviste.

## PEDAGOŠKA DJELATNOST

Docent dr Nataša Kostić radi na Institutu za strane jezike u Podgorici od januara 2000. godine. Počela je da radi kao saradnik za engleski jezik, a od jula 2003. godine do 2008. godine bila je u

zvanju predavača više škole. U februaru 2008. godine izabrana je u zvanju docenta. Na Institutu za strane jezika izvodi nastavu na predmetima Uvod u opštu lingvistiku I i Uvod u opštu lingvistiku II na osnovnom studiju i Kontrastivna analiza na magistarskom studiju. Bila je angažovana u izvođenju nastave na predmetu Engleski jezik (opšti) na Ekonomskom fakultetu, Prirodno-matematičkom i Pravnom fakultetu, a od akademske 2005/2006. na predmetima Engleski jezik I, II, III, IV i V na Medicinskom fakultetu. Takođe predaje i Poslovni engleski jezik II i III na Ekonomskom fakultetu.

Dr Nataša Kostić stekla je bogato pedagoško iskustvo u nastavi engleskog jezika na univerzitetskom nivou, kako iz oblasti lingvistike, tako i iz oblasti jezika struke. U nastavi pokazuje izuzetnu posvećenost, ozbiljnost i inovativnost u radu. Svoje raznovrsno iskustvo u nastavi obogaćuje i rezultatima svog naučnoistraživačkog rada, posebno na postdiplomskom nivou na Institutu za strane jezike, gdje vrlo uspješno kao mentor učestvuje u izradi i odbrani magistarskih radova. Do sada je šest studenata odbranilo magistarske radove pod mentorstvom dr Kostić. Za potrebe nastave, za studente je pripremila pomoćne nastavne materijale, skripta *English in Medicine II (elective)*, *English in Medicine IV* i *English in Medicine V*.

## OSTALA STRUČNA DJELATNOST

Dr Nataša Kostić je prodekan za istraživanje i međunarodnu saradnju na Institutu za strane jezike od 16.09.2010. godine. Član je Vijeća društvenih nauka od 23.04.2010. godine, a Suda časti Univerziteta Crne Gore od 01.03.2012. godine. Takođe je član Evropskog udruženja univerzitetskih nastavnika engleskog jezika (ESSE) i Međunarodnog udruženja profesora engleskog jezika (IATEFL). Obavljala je dužnost sekretara Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, a trenutno je potpredsjednik Društva.

Dr Kostić je član je Uredivačkog odbora projekta „Krugovi kulture“, recenzent nekoliko izdanja Instituta: knjige Vladimira Sekulića „Putovanje kroz riječi“ (2009) i „Pogled izbliza“ (2009), kao i Zbornika radova sa druge konferencije Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore „Mi o jeziku, jezik o nama“ (2012).

Pored toga, aktivno učestvuje u organizovanju značajnih međunarodnih lingvističkih konferencija („English Profile Networks: Research Network in South-East Europe“, Herceg Novi, 26 – 28. septembar 2008., „Across Languages and Cultures“, Herceg Novi, 4 – 6. jun 2009. i „Linguistic and Intercultural Education (CLIE2): Linguistic and Cultural Diversity within European Learning Communities – Cross-cultural and Trans-national Perspectives“, Herceg Novi, 10 – 12. jun, 2010.) i korednik je zbornika radova sa tih skupova (*Jezici i kulture u kontaktu / Languages and Cultures in Contact* (2009), Podgorica: Institut za strane jezike i *Across Languages and Cultures*, Podgorica: Institut za strane jezike (u štampi).

## II VERIFIKACIJA BODOVANJA

### ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova			Broj bodova		
	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno
1. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD	12	23	35	23.5	61.5	85
3. PEDAGOŠKI RAD	1	11	12	1	22	23
4. STRUČNI RAD	11	14	25	8.5	16	24.5
UKUPNO				33	99.5	132.5

## III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Doc. dr Nataša Kostić je lingvistkinja čije analize i rezultati istraživanja govore o ozbiljnosti pristupa analizi i širokom lingvističkom znanju i interesovanjima, koji uključuju semantičke, sintaksičke, pragmatičke, diskursne i kognitivne aspekte, koje podjednako uspješno primjenjuje u svom radu. Njen naučni rad odlikuje se multidisciplinarnošću i minucioznošću u pristupu i može da posluži kao odlična osnova i uzor drugim lingvistima.

U pedagoškom smislu, dr Nataša Kostić posjeduje bogato nastavno iskustvo. Podjednako dobre rezultate postiže u radu sa studentima engleskog jezika na osnovnom i postdiplomskom nivou na Institutu za strane jezike, kao mentor u izradi magistarskih radova, ali i kao predavač stručnog engleskog jezika.

U stručnom pogledu, dr Nataša Kostić učestvuje u brojnim aktivnostima Instituta – izdavačkoj djelatnosti, organizaciji konferencija i predstavljanju institucije u Vijeću društvenih nauka. Značajan je i njen doprinos kao prodekana za istraživanje i međunarodnu saradnju i kao potpredsjednika Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore.

Na osnovu svih referenci koje posjeduje, sa zadovoljstvom preporučujem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Natašu Kostić izabere u zvanje **vanrednog profesora** za predmete Uvod u opštu lingvistiku I i Uvod u opštu lingvistiku II na Institutu za strane jezike, i za Engleski jezik I, II, III i IV na nematičnim fakultetima.

#### RECENZENT

Prof. dr Igor Lakić, vanredni profesor  
Institut za strane jezike  
Univerzitet Crne Gore

#### IZVJEŠTAJ RECENZENTA

##### I OCJENA USLOVA

##### STEPEN OBRAZOVANJA

Dr Nataša Kostić rođena je 9. januara 1977. u Podgorici gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 1995. godine, a završila 1999. na Odsjeku za engleski jezik i književnost sa prosječnom ocjenom 9,23. Za vrijeme studiranja bila je korisnik stipendije za talentovane studente koju dodjeljuje Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore.

Upisala je postdiplomske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine i to na smjer Nauka o jeziku gdje je 9. jula 2002. odbranila magistarsku tezu pod nazivom "Sintaksička i semantička analiza realnog kondicionala u engleskom i srpskom jeziku" i stekla akademski naziv magistra filoloških nauka.

Kako bi se temeljno pripremila za izradu doktorske disertacije odlazi u Reding (Engleska) tri mjeseca kao stipendista fondacije "The British Scholarship Trust for citizens of former Yugoslavia" i stipendista Tempus programa za podršku razvoju visokog obrazovanja (Individual Mobility Grant). U Redingu je boravila tri mjeseca na School of Linguistics and Applied Language Studies, Univerzitet u Redingu gdje je proučavala literaturu i sakupljala građu za potrebe doktorskog rada. U relativno kratkom roku napisala je disertaciju pod nazivom "Antonimija u engleskom i srpskom jeziku: semantičko-pragmatička analiza" i odbranila je 24. maja 2006. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radni odnos je zasnivala 1. januara 2000. godine na Institutu za strane jezike u zvanju saradnika za Engleski jezik, a 9. jula 2003. izabrana je za predavača više škole. U tom izbornom zvanju predavala je nekoliko predmeta na različitim fakultetima. U zvanju docenta je od 21. februara 2008.

##### NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

U periodu od izbora za docenta dr Nataša Kostić nastavlja da se bavi započetim oblastima naučno istraživačkog rada, a to su sintaksa, semantika i pragmatika, najčešće u spoju sa kontrastivnim proučavanjima engleskog i srpskog, odnosno, crnogorskog jezika. Njeni radovi se mogu naći u različitim bazama podataka uključujući i relevantne međunarodne baze Social Sciences Citation Index (SSCI) i Arts and Humanities Citation Index (A&HCI). Istraživanje joj je, takođe, rezultiralo jednom monografijom i kraćim monografskim radom koji je dio jedne šire monografske i studijske cjeline izdate u regionu. Zatim, tu su radovi objavljeni u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka i radovi u međunarodnim časopisima, takođe u bazi podataka, koji imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku, što predstavlja najbrojniju skupinu radova dr Nataše Kostić između dva izborna perioda, ravno sedam. Jedan od tih radova posvećen je diskurnim sredstvima retorike Stiva Džobsa za kojeg je poznato da je bio veliki retor i da je imao prirodni dar da spontano kreira diskurs koji je plijenio svojim snagom gdje su stilske figure i ostala

jezička sredstva stvarala poseban dojam na slušaoce i čitaoce, što je lijepo u radu pokazano (br.10).

Teme kojima se kandidatkinja u ovom periodu bavi pripadaju najvećim dijelom antonimiji, a manjim dijelom proučavanju kondicionala, a to sve vrši na na korpusima kako engleskog tako srpskog, odnosno, crnogorskog jezika. Monografija *Antonimija u diskursu: semantičko-pragmatička analiza* (br. 1) predstavlja proučavanje leksičko-semantičkog odnosa antonimije iz ugla upotrebne vrijednosti u pisanom tekstu što je manje uobičajeni pristup proučavanju antonimije, odatle odluka da se proučavanje zasniva na empirijskoj vezi. Analiza je zasnovana na teorijskim postavkama ekstraleksičkog pristupa značenjskim odnosima što podrazumijeva tvrdnje da je relacije među riječima moguće posmatrati kao kognitivnu pojavu, da u objašnjenjima treba uzeti u obzir jezičku upotrebu uz obavezno uključivanje vanjezičkog konteksta i, skoro, nemogućnost da se jasno razdvoji definicijsko od enciklopedijskog značenja. Antonimija se u monografiji posmatra kao podtip leksičkog kontrasta u okviru binarne paradigme, a mehanizam za identifikaciju antonima postavljen je u okviru relacionog principa RC-LC. To je vodilo zaključku da bilo koji par riječi, uz dovoljnu potporu u kontekstu može da funkcioniše kao kontrastni par. Dr Nataša Kostić je kroz analizu 50 odabranih parova antonima u oba jezika na nivou rečenice identifikovala relativno stabilne leksičko-sintaksičke obrasce za upotrebu antonimijeskih para i, sljedstveno tome, ustanovila deset vrsta antonimije kao i njihovu pragmatičku vrijednost. Kontrastivna analiza je pokazala da postoji visoki stepen podudarnosti u načinima upotrebe antonima u engleskom i srpskom jeziku kao i u semantičkom i pragmatičkom aspektu. U oba jezika uloga antonima ogleda se prvenstveno u identifikaciji dimenzije značenja, čak i u slučajevima skalarnih antonima, dok veliku ulogu pritom imaju koordinativni veznici. Usporedna analiza vrsta antonimije pokazala je da je upotreba antonima u rečenici uslovljena prvenstveno semantički, a ne gramatički, a pokazala se i kao veoma pogodna i valjana za davanje odgovora na pitanje da li antonimi posjeduju sklonost da se jave u određenom kontekstu u rečenici. Kognitivni pristup značenju u ovom istraživanju pokazao se kao opravdan jer je pružio postojan odgovor o tome kako se obrazuju kontrastni odnosi, a rezultati istraživanja predstavljaju doprinos sastavljanju kontrastnog profila date riječi uz pomoć antonimijeskih obrazaca (*antonymous framework*).

Monografija je rađena na korpusu engleskog i srpskog jezika i ima deset poglavlja, bibliografiju i registar i predstavlja ozbiljan doprinos proučavanju antonimije i veoma značajan prilog crnogorskoj lingvistici kako po važnosti obrade teme tako po veoma dobrom poznavanju teorije koju autorka koristi suvereno, a u svrhe dolaženja do pouzdanih naučnih rezultata. Značaj ove monografije nadilazi lokalne okvire i može da stane u red sa onim ozbiljnim istraživanjima ovog lingvističkog fenomena gdje se doprinos mjeri primijenom i nadgradnjom teorije, dobrom intuicijom istraživača i rezultatima koji mogu da izdrže kritički sud i veoma razvijenih lingvističkih sredina, a koje su, skoro, po definiciji, daleko od nas. Drugi važan rad koji treba pomenuti je „Antonymous Frameworks in Serbian Written discourse“ (br. 3) objavljen u časopisu *Poznan Studies in Contemporary Linguistics* (indeksiran u bazama SSCI i A&HCI) koji predstavlja studiju o fenomenu istovremenog pojavljivanja oba člana antonimijeskih para u pisanom tekstu savremenog srpskog jezika. Rad se zasniva na metaleksičkom pristupu paradigmatičkih semantičkih relacija gdje se su semantičke relacije među riječima predstavljene kao dio onoga što mi znamo o riječima. Antonimija je tu tretirana kao konceptualna relacija izvediva iz jedinstvenog relacionog principa. Rad polazi od tradicionalnog proučavanja antonimije, ali naučno utemeljenje je, u stvari, metaleksički pristup kao superioran model obrade za datu lingvističku kategoriju. Model i analiza omogućili su identifikovanje dvije veće i četiri manje funkcije antonimije u diskursu engleskog, a vjerovatno je da bi mogle biti nađene i u japanskom, švedskom i holandskom, dok se antonimi u srpskom pisanom diskursu uglavnom upotrebljavaju s ciljem da maksimiziraju kontrast ili da ga ponište. I u ovom radu se srećemo s pojmom antonimijeskih obrasca koji autorka koristi kako kako bi objasnila uloge koje antonimi mogu imati u fraznim kontekstima u kojima se javljaju. Rad je pouzdan dokaz da je autorka obaviještena, da zna da postavi problem, da unese teorijske novine, da umije da problem obradi i da izvuče reljabilne zaključke što ga je sve kvalifikovalo za objavljivanje u navedenom prestižnom časopisu.

„Mental Representation of Antonymy – a contribution from a corpus study“ (br. 5) bavi se leksičko-semantičkim relacijama polazeći od zapitanosti da li one treba da budu sagledane kao dio

lingvističkog ili metalingvističkog znanja. U postavkama rada i njegovoj elaboraciji vidi se da autorka daje dovoljno dokaza da one treba da se tretiraju kao metalingvističke. Na pitanje kako je u umu predstavljena ova arhetipska semantička relacija koja se naziva antonimija odgovoreno je kroz analizu 50 antonimijskih parova na srpskom i engleskom koji sačinjavaju korpus za ovaj rad čime se potvrdila početna hipoteza o metalingvističkoj prirodi antonimije. Ovaj rad je objavljen u *Text Processing and Cognitive Technologies* koji izdaje Kazan State University Press.

Istakli bismo još i rad „Antonimija kao sintagmatska relacija: istraživanje na korpusu savremenog srpskog jezika“ (br. 4) koji je objavljen u *Zborniku Matice srpske za filologiju i lingvistiku* koji se takođe bavi antonimijom iz sematičko-pragmatske perspektive, a postavljeni cilj je da se opišu uloge koje antonimi imaju u na nivou rečenice u pisanom diskursu. Polazna pretpostavka o postojanju obrasca upotrebe antonima i njihovih pragmatičkih vrijednosti vodila je analizi koja je rezultirala u osam vrsta antonimije u rečenici što je sve ilustrovano obrascem antonimije, reprezentativnim primjerima i procentima nadenih lingvističkih struktura u korpusu, što rad čini metodološki primjerenim, a rezultate naučno ubjedljivima. Uz navedene, vrijedno je pomenuti radove „Vrsta riječi, stepenovanost pridjeva i uloge antonima u rečenici“ (br. 6), „Neke pravilnosti u upotrebi antonima u elektronskom korpusu engleskog jezika“ (br. 7), „Relacija antonimije u ulozi pomoćnog kontrasta u pisanom tekstu“ (br. 8) koji predstavljaju različite aspekte i različite elaboracije antonimije koje kandidatkinja analizira u istom maniru – suvereno i sa pouzdanošću iskusnog istraživača.

Druga krupna tema kojom se dr Nataša Kostić bavi je kondicionalne rečenice iz koje izdvajamo dva rada: „Kondicionalne rečenice u crnogorskom jeziku u svijetlu kognitivno-lingvističke teorije i konstrukcije gramatike“ (br. 9) i rad „Form-meaning mapping in conditional constructions: evidence from English and Montenegrin“ (br. 19). U prvom radu dr Nataša Kostić na korpusu crnogorskog jezika vrši semantičku analizu jedne vrste kondicionalnih trećenica na osnovu modela koji kombinuje teorijske postavke kognitivne lingvistike, konstrukcije gramatike i teorije relevantnosti gdje dolazi do zaključaka da je u semantici kondicionalnih rečenica u crnogorskom jeziku prisutna ekstenzija značenja od konkretnih relacija, kao što je kauzalnost u domenu realnog svijeta ka apstraktnim relacijama, kakve su logičke i pragmatičke, dok u drugom radu istražuje aspekte lingvističkih oblika kondicionalnih rečenica u engleskom i crnogorskom jeziku u okviru konstrukcije gramatike gdje identifikuje parametre konstrukcionog značenja kao što su glagolski oblici, uzvici i druge lingvističke odlike u oba jezika. Ovi radovi nastavak su opsežnog i temeljitog bavljenja ovom temom gdje kandidatkinja pokazuje da originalno kombinuje teorije i pristupe i da pouzdano vodi analizu kako bi došla do novih zaključaka u analizi ili onih koji su komplementarni postojećim istraživanjima.

Za ovaj izborni period priloženi su i radovi iz oblasti primijenjene lingvistike kao što je onaj iz metodike nastave stručnog engleskog jezika „Motivational issues in teaching English for Specific Purposes (ESP): implementing a motivationally conscious teaching approach“ (16) koji je izložen na međunarodnom skupu u organizaciji Istraživačkog centra za jugoistočnu Evropu u Solunu i objavljen u monografiji *Infusing Research and Knowledge in South-East Europe* i iz sociolingvistike o čemu svjedoči rad „Stavovi govornika prema jezičnom standardu u Crnoj Gori“, koji je dio monografije *Jezična politika i jezična stvarnost* (br. 2) što ilustruje veliki raspon tema i oblasti kojima se kandidatkinja bavi i visoku kompetenciju u njihovoj obradi.

Dr Nataša Kostić izlagala je svoje radove na brojnim, uglavnom, međunarodnim, konferencijama, kongresima i simpozijumima, i objavljivala izložene radove u zbornicima sa tih skupova. Svi su oni, navodimo samo neke: „What does lexical-semantic contrast relate: words, meanings or concepts?“ (br. 14), i „Contrast pairs and marked/unmarked distinction in language use“ (br. 17) i „Contrastive linguistics, corpus linguistics and translation studies: taking a new perspective on the area of cross-linguistic research“ imali veoma dobru recepciju i sa svakim je ukupni rad dr Nataše Kostić bivao sve zapaženiji učvršćujući njenu reputaciju vrsnog lingviste.

## PEDAGOŠKA DJELATNOST

Dr Nataša Kostić je u dosadašnjem radu pokazala da je dobar pedagog i to je na mnogo načina demonstrirala. Predavala je opšti jezik na nekoliko fakulteta (Prirodno-matematički, Pravni i

Ekonomski fakultet), predaje jezik struke na Medicinskom fakultetu, i Poslovni engleski jezik II i III na Ekonomskom fakultetu (na studiju Menadžmenta). Predaje Kontrastivnu analizu na magistarskom studiju Prevodilaštvo na Institutu za strane jezike. Na osnovnom studiju Instituta za strane jezike sada predaje i Uvod u opštu lingvistiku I i Uvod u opštu lingvistiku II. Njena temeljno pripremljena predavanja zasnivaju se na dobrom poznavanju materije, ali i na dobrom poznavanju referentne i relevantne literature koju uvodi i koristi kao obavezu. S istom ozbiljnošću priprema i skripta kako bi studenti imali vodiče za rad na času i lakše se snalazili kroz materiju datog jezika struke u dobro odabranim tekstovima i primjerenim vježbanjima. Tako, u rasponu od dvije godine (2009 - 2010) kandidatkinja je priredila skripta i hrestomatije: *English in Medicine II (elective)*, *English in Medicine IV* i *English in Medicine V*.

Značajan argument za visoku pedagošku ocjenu u ovoj recenziji jesu i mentorstva na izradi magistarskog rada na postdiplomskim studijama. Kandidatkinja je pokazala da veoma kompetentno može da vodi postdiplomce kako kroz tehniku naučnog rada, tako i metodologiju, dok im pokazuje put kroz struku i nauku u onom aspektu koji se zove naučnoistraživački rad.

## STRUČNA DJELATNOST

Stručna djelatnost dr Nataše Kostić tijesno je vezana za njena profesionalna interesovanja. Tako, u Institutu za strane jezike, njenoj matičnoj kući, učestvuje u brojnim djelatnostima vezanim za organizovanje međunarodnih skupova, uključena je u uređivačku djelatnost i pritom je dio upravljačkog tima Instituta. Sa Igorom Lakićem uredila je *Jeziči i kulture u kontaktu/ Languages and Cultures in Contact* (2009), a sa istim ko-autorom priredila je *Across Languages and Cultures* (u štampi). Pored toga, bila je sekretar Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore (2007-2010), zatim potpredsjednik tog društva od oktobra 2010. Jedna je od organizatora Međunarodne konferencije „Across Languages and Cultures“ u Herceg Novom 2009. godine kao i Druge međunarodne konferencije „Linguistic and Intercultural Education“ (CLIF2): Linguistic and Cultural Diversity within European Learning Communities – Cross-cultural and Trans-national Perspective, Herceg Novi, 2010. Pored toga, bila je recenzent dviju knjiga autora Vladimira Sekulića, *Putovanje kroz riječi* i *Pogled izbliza* za koje je priređivač bila Slavica Perović. Bila je takođe i recenzent zbornika *Mi o jeziku, jezik o nama* gdje je urednica takođe bila Slavica Perović. Prodekan je za međunarodnu saradnju na Institutu za strane jezike, član je Vijeća za društvene nauke Univerziteta Crne Gore, a član je i Suda časti istog univerziteta od 2012.

## II VERIFIKACIJA BODOVANJA

### ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova			Broj bodova		
	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno
1. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD	12	23	35	23.5	61.5	85
3. PEDAGOŠKI RAD	1	11	12	1	22	23
4. STRUČNI RAD	11	14	25	8.5	16	24.5
UKUPNO				33	99.5	132.5

## III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na onovu izloženog vidi se da dr Nataša Kostić izvrsno poznaje savremenu lingvističku teoriju i da ima takav naučni i istraživački potencijal koji je svrstava u neveliki krug vrsnih lingvista u Crnoj Gori, a i šire. Pokazala je istraživačku originalnost i dokazala da pouzdano zna koju teoriju s kojim lingvističkim proseedom unutar koje metodologije da kombinuje ili ukrti kako bi dobila željene rezultate, što je samo po sebi već visoki naučni kvalitet. U naučnoistraživačkom radu pokazala je da jednakim umijećem zna da naučno obradi zadatu temu, kao i da temu sama izabere i uključi se u glavne tokove savremenih lingvističkih istraživanja. Prvom bi pripadala oblast antonimije i kondicionala za koje je dr Nataša Kostić postala osvjedočeni autoritet u širim lingvističkim krugovima, ovom drugom pripadaju njeni radovi iz



oblasti obrade sociolingvističkih, metodičkih tema ili onih iz oblasti standardizacije jezika. Pokazala je da posjeduje rigoroznost naučne aparature i naučnog prosede, takođe, veoma dobro vlada lingvističkom metodologijom, pogotovo principima korpusne lingvistike, što joj obezbeđuje pozdanost rezultata, a sve to joj garantuje mjesto u strogom društvu lingvista koji se danas sreću u časopisima sa prestižnih baza podataka.

Dr Nataša Kostić ispunjava sve zakonom propisane uslove za izbor u akademsko zvanje vanredni profesor za oblast Engleski jezik. Njeni naučni, stručni, pedagoški i metodski kvaliteti preporučuju je za to zvanje gdje ona svojim postignućem ponegdje i premašuje zahtijevani nivo. Na osnovu svega navedenog s velikim zadovoljstvom predlažem dr Natašu Kostić za izbor u zvanje **vanrednog profesora** za grupu predmeta: Uvod u opštu lingvistiku I i Uvod u opštu lingvistiku II na Institutu za strane jezike, i za Engleski jezik I, II, III i IV na nematičnim fakultetima.

#### RECENZENT

Prof. dr Slavica Perović, red. prof.  
Institut za strane jezike,  
Univerzitet Crne Gore

#### IZVJEŠTAJ RECENZENTA

##### I OCJENA USLOVA

##### STEPEN OBRAZOVANJA

Dr Nataša Kostić rođena je 09.01.1977. godine u Podgorici, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studije engleskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu upisala je 1995. godine i diplomirala je 13. oktobra 1999. godine sa prosečnom ocenom 9,23. Za vreme studija bila je korisnik stipendije za talentovane studente Ministarstva za nauku Republike Crne Gore.

Postdiplomske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu (smer: Nauka o jeziku) upisala je 1999. godine, a jula 2002. godine odbranila je magistarski rad pod nazivom "Sintaksička i semantička analiza realnog kondicionala u engleskom i srpskom jeziku" i stekla akademski naziv magistra filoloških nauka.

Kao stipendista britanske fondacije "British Scholarship Trust for Citizens of Former Yugoslavia" i stipendista programa "Tempus" za podršku razvoja visokog obrazovanja od aprila 2004. godine boravila je tri meseca na Univerzitetu u Redingu (School of Linguistics and Applied Language Studies), Velika Britanija, gde se bavila istraživačkim radom iz oblasti leksičke semantike engleskog jezika za potrebe doktorske disertacije.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Antonimija u engleskom i srpskom jeziku: semantičko-pragmatička analiza" odbranila je 24.05.2006. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla naučni stepen doktora lingvističkih nauka.

U zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore izabrana je 21.02.2008. godine. Prema tome, dr Kostić ima neophodne uslove – doktorat nauka, vreme provedeno u zvanju docenta, kao i naučno-istraživačke, pedagoške i stručne reference za izbor u više zvanje.

##### NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Naučno-istraživački rad dr Nataše Kostić zadire u različita područja teorijske i primenjene anglističke lingvistike – sintaksu, semantiku i pragmatiku engleskog jezika, kontrastivnu analizu engleskog i srpskog i crnogorskog jezika, i metodiku nastave engleskog jezika. U bibliografiji između dva izbora dr Nataša Kostić prilaže radove koji su sopštavani na međunarodnim i domaćim skupovima, kao i radove objavljujane u međunarodnim i domaćim časopisima u različitim bazama podataka, uključujući i relevantne međunarodne baze Social Sciences Citation Index (SSCI) i Arts and Humanities Citation Index (A&HCI).

Radovi iz oblasti teorijske lingvistike mogu se grupisati u dve tematski određene celine. Prvu, najobimniju grupu, čine radovi posvećeni istraživanju sintaksičkih, semantičkih i pragmatičkih svojstava relacije antonimije iz ugla kognitivističkog pristupa semantičkim relacijama. U ovoj grupi radova posebno treba istaći monografiju *Antonimija u diskursu: semantičko-pragmatička analiza*, rad „Antonymous Frameworks in Serbian Written discourse“ objavljen u časopisu *Poznan Studies in Contemporary Linguistics* (indeksiran u bazama SSCI i A&HCI) i „Mental Representation of Antonymy – a contribution from a corpus study“ objavljen u *Text Processing and Cognitive Technologies*. Drugu grupu čine radovi posvećeni kategoriji kondicionalnosti iz ugla

kognitivne lingvistike i konstrukcione gramatike, na primerima iz engleskog i crnogorskog jezika. U ovoj grupi posebno treba istaći radove „Kondicionalne rečenice u crnogorskom jeziku u svetlu kognitivno-lingvističke teorije i konstrukcione gramatike“ koji je objavljen u novoj seriji časopisa *Riječ*, potom „Conditionals in different cognitive domains: a contrastive approach“ i „Form-meaning mapping in conditional constructions: evidence from English and Montenegrin“, koji su saopštjeni na međunarodnim konferencijama i objavljeni u odgovarajućim zbornicima radova.

Monografija *Antonimija u diskursu: semantičko-pragmatička analiza* (br. 1) predstavlja izvorno delo zasnovano na temeljnim uvidima u savremena dostignuća u datoj oblasti nauke o jeziku, oličenim u sveobuhvatnom originalno koncipiranom istraživanju sprovedenom na teorijskoj podlozi kognitivne lingvistike, u metodološkim okvirima analize korpusa i na materijalu dva jezika (engleskog korpusa *Collins Cobuild on cd-rom* i *Elektronskog korpusa savremenog srpskog jezika*). Na osnovu istančane sistematske kvalitativne i kvantitativne analize pažljivo odabranih parova antonima u ispitivanim jezicima, koji uključuje enciklopedijski pristup značenju i proučavanje leksičko-semantičkih relacija u stvarnoj upotrebi jezika, na obimnom korpusu, uz uvažavanje dinamičnosti u jeziku i pragmatičkog obogaćivanja značenja, argumentovano se izvode zaključci o važnim aspektima prirode značenja koji su tradicionalno ostajali van fokusa lingvističkih istraživanja. Pokazuje se da su u autentičnoj jezičkoj upotrebi određene standardno naglašavane relacije suprotnosti značenja kao što su kontrarnost i komplementarnost zapravo u drugom planu, kao i da su, suprotno nalazima pojedinih prethodnih istraživača u ovom polju, rečenični konteksti u kojima se ostvaruju odnosi suprotnosti značenja u značajnoj meri i formalno strukturirani, te da je obrazovanje kontrastnog odnosa ekstraleksički uslovljeno. Prema sadržaju, pristupu, obuhvatu i kvalitetu nalaza, ova monografija pruža originalan naučni doprinos i na deskriptivno-kontrastivnom i na teorijsko-metodološkom planu, te utoliko predstavlja značajnu i dobrodošlu novinu u savremenim lingvističkim istraživanjima u datom domenu. Dela sličnog sadržaja i obuhvata ne postoje ne samo u Crnoj Gori nego i na celom bivšem jugoslovenskom prostoru. U teorijskom, metodološkom i deskriptivno-kontrastivnom pogledu ovaj rad u ponečemu predstavlja dragocenu novinu i u svetskim razmerama, jer antonimiji ne pristupa na tradicionalan, leksički zasnovan način i u okviru jednog jezika, već tu bitnu jezičku pojavu osvetljava na planu rečenice i diskursa, dolazeći do originalnih a dubokih uvida u njenu istinsku prirodu. Dr Nataša Kostić je u ovom delu na kompetentan i originalan način višestruko osvetlila složenu problematiku značenjskih odnosa u autentičnoj jezičkoj upotrebi. Teorijsko-metodološki i deskriptivno-kontrastivni nalazi i rezultati ostvareni kritičkim promišljanjem dosadašnje literature i integrisanjem semantičkih i pragmatičkih aspekata značenja u sveobuhvatnoj analizi korpusa sprovedenoj na materijalu dva jezika predstavljaju vredan naučni doprinos i podsticaj za buduća lingvistička proučavanja i primenu u ovoj oblasti.

Drugi značajan rad u oblasti kognitivističkog i pragmatičkog pristupa relaciji antonimije pod nazivom „Antonymous Frameworks in Serbian Written discourse“ (br. 3) predstavlja rezultate istraživanja koje analizira istovremenu upotrebu oba člana antonimijskog para u pisanom tekstu na korpusu savremenog srpskog jezika. Antonimiji pristupa iz ugla metaleksičkog pristupa paradigmatičkim semantičkim relacijama koji antonimiju posmatra kao pojmovnu relaciju koja se može izvoditi na osnovu jednog relacionog principa. Polazeći od ove teorijske pozadine, u radu se argumentovano dokazuje da su konteksti upotrebe antonima u tekstu formalno strukturirani, a rezultati uporedivi sa sličnim istraživanjima u engleskom, japanskom, švedskom i danskom. Ovaj rad unosi novinu u istraživanjima u datoj oblasti i uvođenjem pojma *antonimijskog obrasca (antonymous framework)*, a rezultati pružaju potporu i značajan doprinos pojmovnom pristupu antonimiji i istraživanjima antonimije iz pragmatičke perspektive uz upotrebu podataka iz korpusa, zbog čega je objavljen u prestižnom lingvističkom časopisu *Poznan Studies in Contemporary Linguistics* (indeksiran u bazama SSCI i A&HCI).

Treći značajan rad u ovoj grupi radova je „Mental Representation of Antonymy – a contribution from a corpus study“ (br. 5). Rezultati istraživanja predstavljeni u ovom radu ukazuju na to da se funkcije antonimijskih parova u diskursu mogu opisati i objasniti postuliranjem relacionog principa koji je u stanju da generiše primere pojmovno-semantičkih relacija, i koji ih posmatra kao deo govornikovog metajezičkog znanja. Time poznavanje relacije antonimije postaje važan element govornikove stilističke



kompetentnosti i sredstvo za postizanje pragmatičkog i retoričkog efekta. Kako posjedovanje ove kompetencije uključuje metajezičko znanje, ovaj rad pruža i dokaze u prilog metajezičkoj prirodi antonimije i u tom smislu predstavlja važan doprinos kognitivističkim shvatanjima prirode značenja i značenjskih relacija. Među ostalim radovima koji daju nove uvide u različite aspekte prirode i upotrebe antonimije u tekstu treba spomenuti „Vrsta riječi, stepenovanost pridjeva i uloge antonima u rečenici“ (br. 6), „Neke pravilnosti u upotrebi antonima u elektronskom korpusu engleskog jezika“ (br. 7), „Relacija antonimije u ulozi pomoćnog kontrasta u pisanom tekstu“ (br. 8), „What does lexical-semantic contrast relate: words, meanings or concepts?“ (br. 14), i „Contrast pairs and marked/unmarked distinction in language use“ (br. 17).

U drugoj tematskoj grupi radova, posvećenju kategoriji kondicionalnosti, posebno treba spomenuti rad „Form-meaning mapping in conditional constructions: evidence from English and Montenegrin“ koji se bavi sintaksičkom i semantičkom analizom jedne vrste kondicionalnih rečenica u engleskom i crnogorskom jeziku na osnovu modela koji kombinuje teorijske postavke kognitivne lingvistike, konstrukcione gramatike i teorije relevantnosti. Kondicionalna rečenica se posmatra kao *konstrukcija* u smislu u kome je definiše kognitivni pristup jezičkim pojavama, tj. kao konvencionalni obrazac jezičke strukture kome se pripisuju obeležja interpretacije. Na osnovu analize korpusa velikog broja engleskih i crnogorskih kondicionalnih rečenica, u radu se opisuju parametri konstrukcionog značenja, kao što su glagolski oblici, veznici, vrsta veze između zavisne i glavne klauze, kao i načini na koje oni doprinose interpretaciji kondicionalne rečenice kao celine. Najvažniji rezultati analize pokazuju da je u semantici kondicionalnih rečenica u engleskom i crnogorskom jeziku prisutna ekstenzija značenja od konkretnih relacija, kao što je kauzalnost u domenu realnog sveta, ka apstraktnijim relacijama, kakve su logičke i pragmatičke. Ovo ukazuje na to da se kauzalna prediktivna kondicionalnost verovatno može posmatrati kao centralna odakle se, putem ekstenzije značenja, kondicionalnost proteže i u epistemički i u domen govornih činova.

Dr Nataša Kostić objavljuje radove i iz oblasti primenjene lingvistike, kao što je rad iz metodike nastave stručnog engleskog jezika („Motivational issues in teaching English for Specific Purposes (ESP): implementing a motivationally conscious teaching approach“) koji je izložen na relevantnom međunarodnom skupu u organizaciji Istraživačkog centra za jugoistočnu Evropu u Solunu i objavljen u monografiji *Infusing Research and Knowledge in South-East Europe* u izdanju pomenutog Centra. Dr Kostić proširuje svoja naučna interesovanja i na oblast sociolingvistike. Rad „Stavovi govornika prema jezičnom standardu u Crnoj Gori“, koji je deo monografije *Jezična politika i jezična stvarnost*, zasnovan je na istraživanju uzorka od 500 govornika iz različitih krajeva Crne Gore, a u njemu se posebno razmatraju stavovi prema jeziku elektronskih medija i upotrebi imenica ženskog roda (novije mocijske imenice). Još jednu temu interesovanja dr Kostić, ovog puta iz sfere preplitanja lingvističkih i prevodilačkih studija, predstavljaju radovi posvećeni složenom odnosu i međusobnim uticajima između kontrastivne lingvistike, korpusne lingvistike i prevodilačkih studija („Contrastive linguistics, corpus linguistics and translation studies: taking a new perspective on the area of cross-linguistic research“). Uvid u navedene reference pokazuje da se radi o teorijski čvrsto utemeljenim i metodološki preciznim radovima, koji se odlikuju integrisanjem saznanja iz različitih oblasti teorijske i primenjene lingvistike i originalnošću pristupa.

## PEDAGOŠKA DJELATNOST

Dr Nataša Kostić zaposlena je na Institutu za strane jezike u Podgorici od januara 2000. godine, najpre u zvanju saradnika za engleski jezik, od jula 2003. u zvanju predavača više škole, a od februara 2008. u zvanju docenta. Bila je angažovana u izvođenju nastave na predmetu Engleski jezik (opšti) na Ekonomskom fakultetu, Prirodno-matematičkom i Pravnom fakultetu, a od akademske 2005/2006. na predmetima Engleski jezik I, II, III, IV i V na Medicinskom fakultetu, zatim predmetima Uvod u opštu lingvistiku I i Uvod u opštu lingvistiku II na osnovnom studiju i Kontrastivna analiza na magistarskom studiju Prevodilaštvo na Institutu za strane jezike. Takođe predaje i Poslovni engleski jezik II i III na Ekonomskom fakultetu.

Svoju sposobnost za pedagoški rad dr Nataša Kostić potvrdila je kroz obimno, raznovrsno i kvalitetno profesionalno angažovanje u nastavi engleskog jezika na univerzitetskom nivou.

Široko i temeljno poznavanje različitih oblasti anglističke lingvistike, redovno nastojanje da rezultate svog naučnoistraživačkog rada primeni u cilju unapređenja nastave i predano usavršavanje u struci nedvosmisleno svedoče o pedagoškoj osposobljenosti. U tom cilju pripremila je za studente i pomoćne nastavne materijale, skripta *English in Medicine II (elective)*, *English in Medicine IV* i *English in Medicine V*. Dr Kostić je i mentor studentima postdiplomskih studija prevodilaštva na Institutu za strane jezike, među kojima je šest kandidata do sada odbranilo magistarske radove.

## OSTALA STRUČNA DJELATNOST

Dr Nataša Kostić aktivno učestvuje u stručnim telima Instituta za strane jezike u Podgorici, član je Uređivačkog odbora projekta „Krugovi kulture“, recenzent nekoliko izdanja Instituta: knjige Vladimira Sekulića „Putovanje kroz riječi“ (2009) i „Pogled izbliza“ (2009), kao i Zbornika radova sa druge konferencije Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore „Mi o jeziku, jezik o nama“ (2012). Obavljala je dužnost sekretara Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore, a trenutno je potpredsednik Društva. Od 2010. godine je i predekan Instituta za međunarodnu saradnju i istraživanje.

Pored toga, aktivno učestvuje u organizovanju značajnih međunarodnih lingvističkih konferencija („English Profile Networks: Research Network in South-East Europe“, Herceg Novi, 26 – 28. septembar 2008., „Across Languages and Cultures“, Herceg Novi, 4 – 6. jun 2009. i „Linguistic and Intercultural Education (CLIE2): Linguistic and Cultural Diversity within European Learning Communities – Cross-cultural and Trans-national Perspectives“, Herceg Novi, 10 – 12. jun, 2010.) i korednik je zbornika radova sa tih skupova (*Jezici i kulture u kontaktu / Languages and Cultures in Contact* (2009), Podgorica: Institut za strane jezike i *Across Languages and Cultures*, Podgorica: Institut za strane jezike (u štampi)). Član je Evropskog udruženja univerzitetskih nastavnika engleskog jezika (ESSE) i Međunarodnog udruženja profesora engleskog jezika (IATEFL).

## II VERIFIKACIJA BODOVANJA

### ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova			Broj bodova		
	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno
1. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD	12	23	35	23.5	61.5	85
3. PEDAGOŠKI RAD	1	11	12	1	22	23
4. STRUČNI RAD	11	14	25	8.5	16	24.5
UKUPNO				33	99.5	132.5

## III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Izneti podaci i ocene vrlo ubedljivo predstavljaju dr Natašu Kostić kao izgrađenog i plodnog naučnika u oblastima teorijske i primenjene anglističke lingvistike, u potpunosti posvećenog naučnom istraživanju, pedagoškom radu i stručno-organizacionim aktivnostima. Njeni mnogobrojni radovi, od kojih su najvažniji detaljnije prikazani u ovom izveštaju, nedvosmisleno svedoče o širini i dubini njenih interesovanja, o originalnosti pristupa i metodološkoj strogosti, kako u minucioznoj analizi odabranog jezičkog materijala tako i u završnim sintetičkim zahvatima. U nastavnom i mentorskom radu sa studentima veoma je uspešna, a ispoljila je i zavidnu sposobnost i veštinu u organizacionim poslovima u svojoj matičnoj ustanovi, ali i izvan nje. Kao stručnjak koji je već stekao i određenu meru međunarodne afirmacije, ona se uključila u najuži krug moderno opremljenih lingvističkih poslenika u Crnoj Gori. Ovim svojim svojstvima i dostignućima ona u potpunosti ispunjava, a u ponečemu i premašuje, uslove propisane za izbor u akademska zvanja. Ovo konstatujem sa posebnim zadovoljstvom, budući da sam imao prilike da pratim njen rad i razvoj još tokom njenih postdiplomskih i doktorskih studija na Filološkom fakultetu u Beogradu, a i kroz kasnije stručne kontakte. Imajući u vidu sve što je navedeno u ovom Izveštaju, uveren sam da dr Nataša Kostić u punoj meri zaslužuje da bude izabrana u zvanje

vanrednog profesora za predmete Uvod u opštu lingvistiku I i Uvod u opštu lingvistiku II na Institutu za strane jezike, i za Engleski jezik I,II,III i IV na nematičnim fakultetima.

#### RECENZENT

Prof. dr Ranko Bugarski  
redovni profesor u penziji  
Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

### REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Međunarodno pravo ljudskih prava i Međunarodnopravna klinika na Pravnom fakultetu i Međunarodno javno pravo i Ljudska prava na Fakultetu političkih nauka.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 02.11.2012.godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja **DR IVANA JELIĆ**.

### BIOGRAFIJA

Rođena sam 1975. godine u Podgorici, gdje sam završila osnovnu školu i gimnaziju. Nosilac sam diplome »Luča« za postignut odličan uspjeh, tokom školovanja u osnovnoj školi i gimnaziji. Diplomirala sam na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, 1998. godine. Magistrirala sam, s odlikom, na temu "Savremena međunarodnopravna zaštita manjina, s posebnim osvrtom na Jugoistočnu Evropu", na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 19.1.2004. godine. Doktorirala sam, s odlikom, na temu "Međunarodna odgovornost država za akte fizičkih lica", na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 5.7. 2007. godine. Završila sam Diplomatsku akademiju Crne Gore, u Kotoru, 1998. godine, kao i Hašku akademiju za međunarodno pravo, u Hagu, 2006. godine.

Dobitnik sam brojnih domaćih i međunarodnih stipendija i nagrada. Poslije posljednjeg izora u zvanje, usavršavala sam se na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, 2009. i 2010. godine. I Haškoj akademiji za međunarodno pravo, tokom 2009..

Laureat sam nagrade Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, za postignute uspjehe u nauci, namijenjene mladim stvaraočima za 2007. godinu.

Predsjednica sam Centra mladih naučnika pri CANU, od juna 2011. godine.

Govorim engleski, francuski i italijanski, a u radu se služim i njemačkim jezikom.

### PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJA

Radni odnos zasnovala sam u Misiji Međunarodnog komiteta Crvenog krsta iz Ženeve, u Podgorici, gdje sam obavila pripravniki staž i radila na poslovima odgovornog lica za Službu za diseminaciju Međunarodnog humanitarnog prava (mart 1999 – mart 2001).

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore počela sam da radim 6. marta 2001. godine, kao saradnik-stipendista na Katedri za međunarodno pravo, za predmete Međunarodno javno pravo i Ljudska prava. U zvanje saradnika u nastavi, izabrana sam, 1. novembra 2004. godine.

Učestvovala sam u nastavi na izbornom predmetu Pravna klinika za ljudska prava, školske 2006/7 godine. Izvodim nastavu na specijalističkim studijama (Smjer za međunarodno pravo), i to na obaveznom predmetu Međunarodnopravna klinika, kao i na izbornom predmetu Diplomatsko i konzularno pravo, školske 2007/8.

Marta 2008. godine izabrana sam u zvanje docenta na Pravnom fakultetu, sa dopunom norme časova na Fakultetu političkih nauka.

Od akademske 2010/2011 predajem i na specijalističkom predmetu Međunarodno pravo ljudskih prava na Pravnom fakultetu.

Pripremala sam timove studenata Pravnog fakulteta za međunarodna takmičenja iz međunarodnog prava, od 2006. godine do 2008. godine. Godine 2007. moj tim je osvojio prvu nagradu na međunarodnom takmičenju iz međunarodnog humanitarnog prava, a prethodnih godina drugo mjesto.

### OSTALE AKTIVNOSTI

Funkciju sekretara Diplomatske akademije "Gavro Vuković" obavljala sam od njenog nastanka 2003. godine do 2007. Predavač sam na Akademiji od 2004. godine, a rukovodilac modula „Međunarodnopravna radionica“ od 2005. godine. Od 2012. godine član sam Savjeta Diplomatske akademije, koja čini dio strukture Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, kao i predavač na modulu „Međunarodno pravo“.

Od 2008. godine aktivno učestvujem u ekspertskim tijelima Savjeta Evrope za zaštitu ljudskih prava, kao i u ekspertskim projektima u Crnoj Gori. Od juna 2012. izabrana sam člana Savjetodavnog komiteta za nacionalne manjine Savjeta Evrope, najznačajnijeg međunarodnog tijela implementacije za zaštitu prava nacionalnih manjina, na period od četiri godine.

Detaljnije o ostalim aktivnostima je u dijelu „Ostale dokumentovane stručne aktivnosti“ u klasifikacionoj bibliografiji.

### KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA

KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA (BILTEN UCG br. 226, od 1.2.2008.)

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST						UKUPNI BROJ BODOVA	
1.1. Monografije	1.1.1.	1.1.2.	1.1.3.	1.1.4.	1.1.5.	12	
Broj referenci*broj bodova			1*7		2*2,5		
1.2. Radovi objavljeni u časopisima	1.2.1.		1.2.2.	1.2.3.	1.2.4.	16	
Broj referenci*broj bodova			3*4	2*1,5	2*0,5		
1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima				1.3.1.	1.3.2.	1.3.3.	1
Broj referenci*broj bodova					1*1		
1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje					1.4.1	1.4.2	
Broj referenci*broj bodova							
1.5. Recenzije			1.5.1.	1.5.2.	1.5.3.		
Broj referenci*broj bodova							
UKUPNO ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST						29	
3. PEDAGOŠKA DJELATNOST							
3.1. Udžbenici	3.1.1.		3.1.2.	3.1.3.	3.1.4.		
Broj referenci*broj bodova							
3.2. Priručnici				3.2.1.	3.2.2.	3.2.3.	2
Broj referenci*broj bodova				1*2			
3.3. Gostujuć profesor					3.3.1.	3.3.2.	
Broj referenci*broj bodova							
3.4. Mentorstvo			3.4.1.	3.4.2.	3.4.3.		
Broj referenci*broj bodova							

3.5. Kvalitet pedagoškog rada (može se koristiti ukoliko se na zvaničnim studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobiju odlične ocjene za sve elemente pedagoškog rada)				
UKUPNO ZA PEDAGOŠKU DJELATNOST				2
<b>4. STRUČNA DJELATNOST</b>				
4.1. Stručna knjiga		4.1.1.	4.1.2.	
Broj referenci*broj bodova				
4.2. Urednik ili koeditor		4.2.1.	4.2.2.	4.2.3.
Broj referenci*broj bodova				
4.3. Stručni članak		4.3.1.		1
Broj referenci*broj bodova		1*1		
4.4. Objavljeni prikazi		4.4.1.		
Broj referenci*broj bodova				
4.5. Popularno-stručni članci		4.5.1.		0,2
Broj referenci*broj bodova		2*0,1		
4.6. Ostala dokumentovana stručna djelatnost		4.6.1.		13
Broj referenci*broj bodova				14,2
UKUPNO ZA STRUČNU DJELATNOST				45,2

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST	Br.b.		
<b>1. Monografije</b> <b>1.2. Dio naučne monografije izdate od strane renomiranog međunarodnog izdavača</b>			
1. I. Jelić, <i>The Internationalist Doctrine and Communism in Yugoslavia (1945 – 1989)</i> , u monografiji <i>Les doctrines internationalistes durant les années du communisme réel en Europe / Internationalist Doctrines during the Years of Real Communism in Europe</i> , sous la direction de: Emmanuelle JOUANNET et Iulia MOTOC, Société de législation comparée, Paris, 2012, pp. 529- 543, ISBN 978-2-36517-007-9.	5	8. I. Jelić. <i>Pravo na državljanstvo - osvrt na problem dvojnog državljanstva u Crnoj Gori</i> . Pravni život, Udruženje pravnika Srbije, 2012, Beograd, str. 319-332, YU ISSN 0350-0500.	4
<b>1.4. Knjiga studijskog karaktera izdata kod nas</b>		9. I. Jelić, <i>Relationship between Human Rights and International Humanitarian Law</i> , Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, br. 1-2, 2012, Podgorica, str. 49-57. ISSN 0350-6630.	4
2. I. Jelić, <i>Ljudska prava i multikulturalizam</i> , Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, 2013. str. 230, ISBN 978-86-509-0080-2. (Recenzenti: Prof. dr Nebojsa Vucinic, Pravni fakultet UCG, i dr Zuzana Polackova, Slovacka akademija nauka i umjetnosti).	7	10. I. Jelić, <i>Međunarodni i evropski standardi zaštite prava na privatnost</i> , Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, br. 1/2013, Podgorica, ISSN 0350-6630. (rad je prihvaćen za objavljivanje)	4
<b>1.5. Dio naučne monografije izdate kod nas čiji su izdavači nacionalne akademije i državni univerziteti ili dio knjige studijskog karaktera izdate kod nas</b>		11. I. Jelić. <i>Politička prava nacionalnih i etničkih manjina, s osvrtom na pravo Crne Gore</i> . Pravna riječ, Udruženje pravnika Republike Srpske, br. 31-2012, Banja Luka, str. 327-338. ISSN 1840-0272	4
3. I. Jelić, <i>Ključni pravci obezbjeđivanja integrisanja nacionalnih i etničkih manjina u kulturni, ekonomski i politički život Crne Gore – vizija za naredne decenije</i> , u monografiji: <i>Izgradnja i funkcionisanje države</i> , u okviru edicije: Crna Gora u XXI stoljeću – u eri kompetitivnosti, urednik: akademik Mijat Šuković, CANU, Podgorica, 2010, str. 151 – 163. ISBN 978-86-7215-246-3.	5	12. I. Jelić, <i>Evropski pravni standardi zaštite slobode informisanja: domašaj člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima</i> , Medijski dijalozi, NVU »Istraživački medijski centar«, dvobroj 13-14, 2012, Podgorica, str. 65-77. ISSN 1800-5845	4
<b>1.2. Radovi objavljeni u časopisima</b> <b>1.2.2. Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima koji se ne nalaze u bazama podataka a imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku</b>		13. I. Jelić, <i>Novine u politici zaštite ljudskih prava u Evropi: pristupanje Evropske unije Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima</i> , CIVIS Montenegrin Journal of Political Science, Fakultet političkih nauka, vol. 1, no.1, 2012, Podgorica, str. 33-42 ISSN 1800-9328	4
4. I. Jelić. <i>Minority Rights Protection at the Level of the Western Balkans. with Special Emphasis on Montenegro</i> . DER DONAURUM. IDM, vol.1/2, 2009. Wien. pp. 55-67. ISSN 0012-5415.	4	14. I. Jelić, <i>Međunarodni standardi o odgovornosti države za genocid</i> , Arhiv za pravne i društvene nauke, Udruženje pravnika Srbije, Beograd. YU ISSN 0004-1270 (rad je prihvaćen za objavljivanje)	4
5. I. Jelić. <i>Human Rights Protection and Multiculturalism: A Montenegro Perspective</i> . Czech Yearbook of Public & Private International Law (CYIL). Czech Society of International Law, vol. 3, 2012. Prague. pp. 121-132. ISSN 1805-0565.	4	<b>1.2.3. Radovi objavljeni u domaćim časopisima</b>	
6. I. Jelić. <i>Osnov međunarodne odgovornosti država za protivpravne akte fizičkih lica</i> . Pravni život. Udruženje pravnika Srbije, br. 13/2008, Beograd, str. 743-753. YU ISSN 0350-0500.	4	15. I. Jelić, <i>Fragmentacija međunarodnog javnog prava</i> , Pravni zbornik, Udruženje Pravnika Crne Gore, br. 1-2/2008, Podgorica, str. 163-172, ISSN 0350-6630.	1,5
7. I. Jelić. <i>Vladavina prava i zaštita ljudskih prava u Evropskoj uniji, sa posebnim akcentom na stanje poslije ugovora u Lisabonu</i> , Pravni život, Udruženje	4	16. I. Jelić, <i>Odgovornost države za genocid</i> , Matica, časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu, Matica crnogorska, br. 36, godina IX, 2008, Cetinje-Podgorica, str. 71-96. ISSN 1450-9059.	1,5
		17. I. Jelić, <i>Odnos komandne odgovornosti pojedinca i odgovornosti države?</i> , Pravni zbornik, Udruženje Pravnika Crne Gore, br. 1/2009, Podgorica, str. 243-251, ISSN 0350-6630.	1,5
		18. I. Jelić, <i>Da li je dekriminalizacija klevete međunarodni trend?</i> , Pravni zbornik, Udruženje Pravnika Crne Gore, br. 2/2009, Podgorica, str. 183-191, ISSN 0350-6630.	1,5
		19. I. Jelić, <i>Pravni status žrtava – međunarodni okvir i praksa</i> , Pravni zbornik, Udruženje Pravnika Crne Gore, br. 3-4/2010, Podgorica, str. 197-210, ISSN 0350-6630.	1,5
		<b>1.2.4. Radovi objavljeni u zbornicima fakulteta</b>	
		20. I. Jelić, <i>Odnos individualne krivične odgovornosti i</i>	



<b>3.4.2. Mentorstvo na magistrskim studijama</b>		
1. Davor Todorović, »Balancing theory and practice: Inclusive education and children with disabilities (the case of three schools in south east of Serbia)«, European Regional Master Degree Program in Democracy and Human Rights in SEE (ERMA), academic 2010-2011, University of Sarajevo/University of Bologna.	2	
2. Lea Sušić, »Preservation of linguistic and cultural identity through inclusive education: The case of Roma children in Bulgaria«, European Regional Master Degree Program in Democracy and Human Rights in SEE (ERMA), academic 2010-2011, University of Sarajevo/University of Bologna.	2	
<b>3.4.2. Mentorstvo na specijalističkim studijama na Fakultetu političkih nauka</b>		
1. Martina Trifunović 42/10, <i>Uloga MVP u održavanju međunarodnih odnosa</i> ,	2	
2. Milica Nikolić 44/10, <i>Uloga specijalnih misija u međunarodnim odnosima, sa posebnim osvrtom na mirovne misije</i>	2	
3. Jelena Leković 38/10, <i>Preseans u diplomatiji</i>	2	
4. Gordana Pleskonjić 39/10, <i>Konzularni poslovi i funkcije, sa posebnim osvrtom na crnogorske konzulate</i>	2	
5. Martina NocMartini 65/08, <i>Konzularna zaštita: prakse Ministarstva vanjskih poslova i Evropskih integracija Crne Gore</i>	2	
6. Jelena Jovanović 50/10, <i>Pravo na državljanstvo: međunarodnopravni aspekt i uporedna praksa</i>	2	
7. Sanja Radović 34/10, <i>Privilegije i imuniteti diplomatskih službenika</i>	2	
8. Mileta Radovanić 59/10, <i>Uloga šefa države u međunarodnim odnosima</i>	2	
9. Sanja Krgušić 39/11, <i>Uloga diplomatskog pregovaranja u rješavanju diplomatskih sporova</i>	2	
10. Jelena Maraš 23/11, <i>Univerzalna jurisdikcija u međunarodnom humanitarnom pravu</i>	2	
11. Nikolina Vujičić, 27/11, <i>Zaštita identiteta u multikulturalnim društvima: iz ugla međunarodnog prava ljudskih prava</i>	2	
12. Ivana Došljak 46/11, <i>Kumulacija funkcija u diplomatskim i konzularnim odnosima,</i>	2	
13. Ivana Lučić 60/11, <i>Uloga državnog i diplomatskog protokola u održavanju međunarodnih odnosa</i>	2	
14. Bojana Laković 91/07, <i>Diplomatske i konzularne privilegije i imuniteti</i>	2	
15. Ana Šćepanović 20/08, <i>Međunarodni subjektivitet i diplomatija Malteškog reda</i>	2	
16. Stefan Vukotić 49/08, <i>Izazovi diplomatije: kršenje međunarodnog prava u izraelsko-palestinskom sukobu</i>	2	
17. Jovana Adžić 23/08, <i>Kodifikacija diplomatskog prava</i>	2	
18. Dragana Marković 17/08, <i>Diplomatski imuniteti i privilegije</i>	2	
19. Ana Mijanović 36/08, <i>Kodifikacija konzularnog prava</i>	2	
20. Vicković Mirko 49/09, <i>Konzularni odnosi u savremenom međunarodnom poretku</i>	2	
21. Olivera Vučinić 50/09, <i>Odgovornost država za kršenje diplomatskog i konzularnog prava</i>	2	
22. Valerina Dedvukaj 41/09, <i>Diplomatija Svete stolice, sa posebnim osvrtom na ulogu papskih predstavnika</i>	2	
23. Biljana Kecojević 31/09, <i>Diplomatski i državni protokol, s posebnim osvrtom na državne posjete Crne Gore i Francuske</i>	2	
24. Mithad Hodžić 30/09, <i>Multilateralna diplomatija, sa posebnim osvrtom na predstavljanje država pri Evropskoj uniji</i>	2	
25. Sanja Mujović 43/09, <i>Bilateralni diplomatski odnosi sa posebnim osvrtom na odnose između Crne Gore i Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske</i>	2	
26. Nikola Dimitrijević 36/09, <i>Privilegije i imuniteti u međunarodnom pravu,</i>	2	
27. Marija Perović 33/09, <i>Predstavljanje država pri međunarodnim organizacijama</i>	2	
28. Anđelka Rogač 16/09, <i>Priznanje država u savremenom međunarodnom pravu, kao uslov za predstavljanje država u međunarodnim odnosima</i>	2	2
		2
<b>Mentorstvo na specijalističkim studijama na Pravnom fakultetu</b>		
1. Djina Popović 190/211, <i>Odnos prava na zdravu životnu sredinu sa drugim pravima čovjeka, u praksi Evropskog suda za ljudska prava</i>	2	
2. Milena Džaletić, 11/08, <i>Odgovornost za kršenje međunarodnog humanitarnog prava</i>	2	
3. Mirko Đuković, 12/08, <i>Zabrana mučenja i nečovječnog postupanja u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima</i>	2	
4. Dejan Minić, 37/08, <i>Zaštita izbjeglica i azilanata u međunarodnom pravu i pravnom sistemu Crne Gore</i>	2	
5. Snežana Rešetar, 21/09, <i>Odgovornost država u međunarodnom pravu, sa posebnim osvrtom na prispisivost protivpravnih akata državi</i>	2	
6. Ivan Tomić, 333/04, <i>Kogentne zabrane u međunarodnom pravu ljudskih prava, s posebnim osvrtom na genocid i aparthejd</i>	2	
7. Miloš Đurković, 227/06, <i>Individualna krivična odgovornost u međunarodnom pravu</i>	2	
8. Mina Laličić, 229/04, <i>Bilateralna diplomatija – specijalne ad hoc misije</i>	2	
9. Illire Rogova, 208/02, <i>Zabrana diskriminacije u međunarodnom pravu, sa posebnim osvrtom na Crnu Goru</i>	2	
10. Marija Asanović, 16/09, <i>Odgovornost za genocid u međunarodnom pravu</i>	2	
11. Bojana Vujošević, 84/09, <i>Zaštita slobode informisanja u okviru sistema Savjeta Evrope</i>	2	
12. Ana Tomković, 6/10, <i>Postupak pred Evroskim sudom za ljudska prava</i>	2	
13. Staša Šestović, 64/10, <i>Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti</i>	2	
14. Anja Damjanović, 136/07, <i>Zaštita azilanata, sa posebnim osvrtom na pravo Crne Gore</i>	2	
15. Anđela Grujičić, 68/10 <i>Zaštita prava manjina u okviru sistema Savjeta Evrope</i>	2	
16. Enesa Hasanagić, 65/10, <i>Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom</i>	2	
17. Nikola Rašnatović, 09/22 <i>Zabrana diskriminacije u međunarodnom pravu</i>	2	
18. Marko Vujović, 119/10, <i>Imuniteti i privilegije u diplomatskim i konzularnim odnosima</i>	2	
19. Duško Stijepović, 61/05 <i>Međunarodna odgovornost država, sa posebnim osvrtom na odgovornost za povrede međunarodnog humanitarnog prava</i>	2	
<b>3.5. Kvalitet pedagoškog rada</b> (Odluka Vijeća FPN br. 01-1884/1 od 13. 11. 2012. godine)		5
<b>4. STRUČNA DJELATNOST</b>		Br.b.
<b>4.4 Objavljeni prikazi, izvještaji i ekspertize</b>		
39. I. Jelić, <i>Crnogorski pravno-istorijski rječnik</i> , autora dr Čedomira Bogičevića, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore br 1/2011, Podgorica, str. 315-318. ISSN 0350-6630		0.5
<b>4.6. Ostala dokumentovana stručna djelatnost</b> (Navedene su samo najznačajnije aktivnosti)		
<b>Organizacija naučnih susreta</b> U ime Pravnog fakulteta UCG učestvovala sam u organizaciji Konferencije o ljudskim pravima u Crnoj Gori, održane 10. decembra 2008. godine povodom proslave šezdesetogodišnjice usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, na kojoj sam imala izlaganje i na kojoj sam moderirala okrugli sto posvećen zaštiti prava manjina. Konferencija je organizovana u saradnji sa UN sistemom u Crnoj Gori. Objavljen je i Zbornik radova – posebno izdanje, sa ovog skupa, kako je gore navedeno.		

U ime Pravnog fakulteta bila sam zadužena za organizaciju Konferencije »Međunarodni dan ljudskih prava – dostojanstvo za sve, održane 14. decembra 2011. godine povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, koji Pravni fakultet organizovao u saradnji sa UN sistemom u Crnoj Gori i misijom OEBS-a u Crnoj Gori. Objavljen je i gore navedeni Zbornik radova – posebno izdanje, u čijem redakcijskom kolegijumu sam učestvovala kao član.

U ime Centra mladih naučnika CANU, koordinirala sam Okruglim stolom »Vladavina prava u multikulturalnoj Crnoj Gori«, održanim, 21. aprila 2011. godine, u organizaciji CANU. Objavljen je i citirani Zbornik radova čiji sam priređivač i jedna od autora.

#### Učešće na važnijim naučnim i stručnim skupovima

- *Shaping the Future*, Global Young Academy and De Jonge Akademie, 31. X i 1. XI 2012, Amsterdam, Netherlands. (paper presenter)
- *Conference on Third Thematic Commentary of the Advisory Committee of the FCNM*, 15. X 2012, Strasbourg, France.
- *Economy and Democracy*, Inter University Center, Dubrovnik, 23-27 VIII 2012. (as a lecturer).
- *Challenges in Environmental Protection*, Faculty of Law, Ljubljana, 28-29 VI 2012. (paper presenter).
- The Ninth Regional Course in International Humanitarian Law, 28.IX 2012, Faculty of Political Sciences (as a lecturer), Belgrade.
- The Eighth Regional Course in International Humanitarian Law, 24. IX 2011, Faculty of Political Sciences (as a lecturer), Belgrade.
- The Seventh Regional Course in International Humanitarian Law, 25. IX 2010, Faculty of Political Sciences (as a lecturer), Belgrade.
- Regional Moot Court Competition in IHL, 11-14 XI 2010, Sarajevo (as a coach).
- *International Conference "Human Security"*, University of Sussex, Brighton, UK, jun 2009. (paper presenter: *Human Security and Human Rights in Western Balkans*).
- *1st Young Scientists Forum on Central and SEE*, 4-6 December 2008, Viena, Austria. (paper presenter).

#### Aktivnosti na Pravnom fakultetu, drugim fakultetima, UCG

- o Prodekan za međunarodnu saradnju na Pravnom fakultetu (avg. 2011- okt.2012.)
- o Predstavnik Pravnog fakulteta u Vijeću društvenih nauka UCG (okt. 2010-)
- o Predstavnik Pravnog fakulteta u Sudu časti UCG (april 2012 -)

#### Član komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada:

1. Rada Bjeletić, *Politika i pravo Evropske unije u oblasti životne sredine*, Fakultet Političkih nauka Univerziteta Crne Gore.
2. Maja Baletić, *Multijezičnost u Evropskoj uniji i specifičnosti pristupanja zemalja Zapadnog Balkana*, Fakultet Političkih nauka Univerziteta Crne Gore.
3. Sava Kovačević, *Aktivnosti međunarodnih organizacija na primjeni neformalnog obrazovanja u Crnoj Gori*, Fakultet Političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

#### Specijalizacije

- Postdoktorsko istraživanje iz oblasti ljudskih prava i bezbjednosti na LSE-u (London School of Economics and Political Science) – *Centre for the Study of Global Governance*, London, UK (supervizor: Prof. Mary Kaldor, stipendija LSE-a u periodu od četiri mjeseca tokom 2009. i 2010. godine).
- Istraživanje po pozivu Centra za studije i istraživanje međunarodnog prava Univerziteta Panteon Sorbona - Univerzitet Pariz 1 (CERDIN – Centre d'étude et de recherche en droit international), povodom projekta o međunarodnopravnoj doktrini u doba komunizma na Istoku i Zapadu, koji je rezultirao naprijed navedenom monografijom (jul-avgust 2010.).

- Postdoktorsko istraživanje u Centru za međunarodne odnose i međunarodno pravo Haške akademije za međunarodno pravo, u okviru istraživačkog projekta "Cultural Diversity", na kojem je učestvovalo petnaest mladih naučnika iz cijelog svijeta, Hag, Holandija, (jednomjesečna stipendija Akademije tokom avgusta 2009. godine).
- Napredni seminar iz međunarodnog prava UN-a u Ženevi (*International Law Seminar*), uključuju i praćenje rada Komisije UN-a za međunarodno pravo, kao i asistencije na njenom projektu o rezervama na međunarodne ugovore, Ujedinjene nacije, Ženeva, Švajcarska (jednomjesečna stipendija UN-a, tokom jula 2008. godine).
- Istraživanje iz oblasti humanitarnog prava i ljudskih prava, pod supervizijom Prof. Emmanuel Decaux u Centru za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava Univerziteta Panteon Assas – Univerzitet Pariz 2 (CRDH - *Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire*), Pariz, Francuska (dvomjesečna stipendija vlade Francuske, u periodu jun-avgust 2007.).
- Haška akademija za međunarodno pravo – napredni kurs iz međunarodnog javnog prava, Hag, Holandija (jul-avgust 2006.).
- Naučno-istraživačka praksa na Univerzitetu Kolumbija, Centar za proučavanje ljudskih prava, Njujork, SAD (stipendija Vlade SAD-a za period: maj-jul 2005. godine).
- Univerzitet Kalifornije u Berkliju, jednogodišnji specijalistički program namijenjen mladim univerzitetskim nastavnicima (Junior Faculty Development Program), Berkli, Kalifornija, SAD (stipendija Vlade SAD-a za akademsku 2004-2005. godinu).
- Pravni fakultet Univerziteta u Bergenu, naučno-istraživačka stipendija Istraživačkog centra Kraljevine Norveške tokom zimskog semestra akademske 2002/2003. godine, Bergen, Norveška.

#### Predavanja po pozivu, održana na engleskom jeziku

- University of Jyväskylä, Finland: five lectures concerning Human rights of indigenous people, minorities, vulnerable groups and cultural rights (29<sup>th</sup> and 30<sup>th</sup> March 2012)
- Law Faculty of University of Belgrade, lecture at MA program on "EU Accession to the European Convention on Human Rights" 22<sup>nd</sup> March 2012
- European Regional Master in Human Rights (ERMA), Sarajevo; during academic 2010-2011: twelve classes on *Minority Rights Protection and Cultural Rights*; Supervisor of two MA theses, so far. (akademske godine 2010/2011 & 2011/2012)
- Training organized by the Council of Europe and Office of State Agent of B&H; presentation on *Article 8 of ECHR, Deportation and Detention* (4<sup>th</sup> March 2011)

#### Članstvo u uređivačkim odborima časopisa

- Član redakcije Pravnog zbornika Udruženja pravnika Crne Gore,
- Priređivač tematskog Zbornika CANU, sa okruglog stola „Vladavina prava u multikulturalnoj Crnoj Gori“.

#### Recenzent univerzitetskog priručnika

- Mladen Vukčević, Danilo Čupić, *Uvod u ljudska prava, Pravni fakultet Univerziteta „Mediteran“*, Podgorica 2011

#### Članstvo u međunarodnom stručnim tijelima

- Član Savjetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope, (jun 2012-jun 2016), kao nezavisni ekspert.
- Član Glavnog komiteta eksperata za ljudska prava Savjeta Evrope - CDDH (oktobar 2008- maj 2012), kao ekspert Vlade Crne Gore.
- Član eksperskog komiteta za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope - DH-MIN, tokom 2009-2010, kao ekspert Vlade Crne Gore.
- Član eksperskog komiteta unapređenje postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava - DH-PR, tokom



<p>(okt. 2008- okt. 2010), kao ekspert Vlade Crne Gore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Član međunarodne eksperske radne grupe Savjeta Evrope za pristupanje EU Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima – CDDH-UE, tokom 2010-2011, u svojstvu eksperta Savjeta Evrope.</li> </ul> <p><b>Saradnja u izradi propisa i osnova za nove propise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Član radne grupe Ministarstva za ljudska i manjinska prava za izradu sljedećih akata: Strategije manjinske politike (2008), Zakona o zabrani diskriminacije (2009/10) i Zakona o zabrani diskriminacije (2010/11).</li> <li>- Član radne grupe Vlade Crne Gore za Poglavlje 23 u procesu pristupanja EU (2012).</li> <li>- Predsjednica ekspertske radne grupe Vlade Crne Gore za rješavanje položaja iseljenika iz Vrake (maj-oktobar 2012).</li> <li>- Član radne grupe za izradu Zakona o upravnom postupku (pravni ekspert na projektu SIGMA, EU-OECD, tokom 2011-2012.)</li> </ul> <p><b>Koordiniranje i učešće u radu na međunarodnim i domaćim projektima</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinatorica istraživačkog projekta "Položaj mladih naučnika u Crnoj Gori" u ime Cetra mladih naučnika CANU, 2011 (na projektu učestvovalo dvanaest mladih naučnika iz svih naučnih oblasti, članova Centra mladih naučnika).</li> <li>- Idejni tvorac i koordinatorica za Crnu Goru regionalnog projekta "Summer Academy Rule of Law, Human Rights and EU", Mreža pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS), 2012.</li> <li>- <i>Unaprjeđenje naučnoistraživačkih kapaciteta na programu pravnih klinika na Pravnom fakultetu u Podgorici</i>, Ministarstvo nauke, januar 2012 – decembar 2013. (Jedna od sedam aktivnih istraživača sa Pravnog fakulteta UCG).</li> <li>- Učešće na dva TEMPUS projekta za unapređenje nastave ljudskih prava (kao dio tima Fakulteta političkih nauka UCG) i za unapređenje obrazovnih politika na postdiplomskim studijama iz oblasti pedagogije (kao dio tima Filozofskog fakulteta UCG, zadužena za pravni okvir prava na obrazovanje).</li> <li>- Regionalni projekat "Promoting Human Rights and Minority Protection in SEE". u organizaciji Savjeta Evrope i Evropske unije (pravni ekspert za Crnu Goru, tokom perioda avgust - decembar 2012).</li> </ul> <p><b>Ostale stručne funkcije:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Član Tužilačkog savjeta Crne Gore (na osnovu odluke Skupštine CG, u periodu od 30. avgusta 2008. godine do 31. jula 2012.)</li> <li>- Član Savjeta Diplomatske akademije Crne Gore (na osnovu odluke MVPEI od 21.03.2012 -)</li> <li>- Član Stalnog izabranog suda pri Privrednoj komori Crne Gore pri Privrednoj komori Crne Gore (na osnovu odluke UO Privredne komore, od 24.06.2010.).</li> </ul>	20
---	----

### ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova		Broj bodova	
	Poslije izbora	Ukupno	Poslije izbora	Ukupno
1. NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD	34	45	105	134
3. PEDAGOŠKI RAD	4	5	114	116
4. STRUČNI RAD	1	4	20.5	34.7
UKUPNO			239.5	284.7

## IZVJEŠTAJ RECENZENTA

### I OCJENA USLOVA

#### STEPEN OBRAZOVANJA

U pogledu stepena obrazovanja, doc. dr Ivana Jelić ispunjava sve uslove za izbor u akademsko zvanje koji su propisani relevantnim pravnim propisima. Završila je magistarske studije po klasičnom sistemu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, položivši usmeni magistarski ispit i odbranivši magistarsku tezu pod naslovom "Savremena međunarodnopravna zaštita manjina, s posebnim osvrtom na Jugoistočnu Evropu" s odlikom i u propisanom roku. Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši disertaciju na temu "Međunarodna odgovornost država za akte fizičkih lica", takođe u zakonom propisanom roku. Kandidatkinja je ostvarila brojne specijalizacije iz oblasti međunarodnog javnog prava, međunarodnog prava ljudskih prava i međunarodnih odnosa na vodećim univerzitetima. Ističem njena usavršavanja na Univerzitetu Berkli u Kaliforniji, Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, LSE-u u Londonu, kao i Univerzitetu Pariza Asas – Pariz 2. Završila je Hašku akademiju za međunarodno pravo u Hagu.

#### NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Naučnoistraživački rad Ivane Jelić pratio sam, od 2001. godine, u funkciji njenog nastavnog mentora. Od tada pa do danas, kandidatkinja je kontinuirano, posvećeno i ozbiljno osvajala znanja i pokazala odlične rezultate svog naučnoistraživačkog rada. Kao recenzent nekoliko njenih naučnih radova, želim da ukažem na to da se radi o vrijednoj i talentovanoj kolegici, koja je uspjela da se svojom upomošću i velikim radom izgradi u samostalnog, ozbiljnog i modernog istraživača i stvaraoca, čiji je rad cijenjen i van granica Crne Gore. U skladu sa pravilima za pisanje ovog referata, ističem tri njena naučna rada.

Najnovije djelo Ivane Jelić, monografija "Ljudska prava i multikulturalizam" je rezultat njenog dugogodišnjeg naučnog istraživanja, analitičkog promišljanja i ekspertskog rada na polju međunarodne zaštite ljudskih prava u savremenim evropskim multikulturalnim uslovima. U njoj su, na originalan način, obrađeni vladavina prava i pojedina ljudska prava koja su najznačajnija za koncept multikulturalne demokratije. U prvom redu, to su kulturna prava i prava nacionalnih, etničkih i kulturnih manjina, te je pohvalno što je autorka posebnu pažnju pridala upravo njima i njihovoj međunarodnopravnoj zaštiti, sa naglaskom na pojmu identiteta, nacionalnog i kulturnog, te individualnog i kolektivnog. Autorka na sintetički način pristupa ovim veoma suptilnim ljudskim pravima i slobodama, kao i njihovoj implementaciji. Jasno je da se radi o monografskom naučnom djelu, iz kojeg stoji dugogodišnji rad, temeljeno obrađena opsežna dokumentovana građa, objektivna analiza, i, nadasve posvećenost, originalnost i kreativnost. Pisana je preciznim i lijepim stilom, što omogućava jasan uvid u kompleksnost izložene materije. Nadalje, u njoj su obrađena ljudska prava kao interdisciplinarna kategorija, koja iako ima dominantno pravni sadržaj, obuhvata i značajne sociološke, politikološke i kulturološke aspekte, a to upravo daje dodatni kvalitet ovom djelu.

Rad "The Internationalist Doctrine and Communism in Yugoslavia (1945 – 1989)" dio je naučne monografije *Les doctrines internationalistes durant les années du communisme réel en Europe / Internationalist Doctrines during the Years of Real Communism in Europe*, u izdanju renomiranog međunarodnog izdavača *Société de législation comparée* iz Pariza, u kojoj su zastupljeni radovi vodećih naučnika iz oblasti međunarodnog javnog prava u Evropi. U ovom radu kandidatkinja je iznijela puno novih podataka do kojih je, uglavnom, došla u inostranim bibliotekama, koje su sačuvala ono što je poslije raspada SFRJ ostalo podijeljeno u republičkim institucijama i arhivima, a postavilo je temelje savremenoj pravnoj nauci regiona Jugoistočne Evrope, i bilo važna komponenta razvoja međunarodnog javnog prava uopšte, kroz velike međunarodnopravne doktrine kao što je profesor Milan Bartoš. Analitičnost, temeljitost istraživanja i sposobnost naučne sinteze vrijednosti su kojima se ovaj rad odlikuje i predstavlja doprinos pravnoj nauci na nivou Evrope.

Na kraju, ali ne manje značajan, ističem i njen rad "Ključni pravci obezbjeđivanja integrisanja nacionalnih i etničkih manjina u kulturni, ekonomski i politički život Crne Gore – vizija za naredne decenije", koji predstavlja dio naučne monografije *Izgradnja i funkcionisanje države*, čiji je urednik akademik Mijat Šuković, a



objavila je CANU u okviru edicije: Crna Gora u XXI stoljeću – u eri kompetitivnosti. U njemu je autorka analizirala međunarodnopravne standarde u oblasti zaštite prava manjina, kroz obrazovanje, upotrebu jezika i nacionalnih simbola, kao i političku participaciju nacionalnih i etničkih manjina u svjetlu intergracije manjina u društveni život Crne Gore, apostrofirajući zabranu asimilacije i diskriminacije. Njene preporuke u vezi sa zaštitom ovih prava doprinose razvoju multikulturalne demokratije i vladavini prava, što je neophodno za izgradnju savremene crnogorske države.

Za svoj naučnoistraživački rad kandidatkinja je nagrađena nagradom Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, 2007. godine, koja je namijenjena mladim stvaraocima za izvanredne rezultate postignute u nauci. Takođe, kao talentovan i plodan mladi stvaralac, ona je 2010. godine izabrana među prvih pet članova, a prva iz oblasti pravnih i političkih nauka, Centra mladih naučnika, čiji je predsjednik od 2011. godine.

Iz navedenog, kao i na osnovu priložene bibliografije i konkursnog materijala, slijedi da se radi o kandidatkinji koja svojim naučnosistraživačkim rezultatima zaslužuje da bude izabrana u više akademsko zvanje.

### STRUČNI RAD

Doc. dr Ivana Jelić ostavila je zapažene rezultate u stručnom radu, kako u Crnoj Gori i regionu, tako i na međunarodnom planu. Iz njene stručne bibliografije izdvajaju se ekspertska članstva u stručnim tijelima Savjeta Evrope, od 2008. godine u kontinuitetu do danas, gdje posebno apostrofiram njen izbor za redovnog člana organa međunarodne implementacije - Savjetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope (AC), juna 2012. godine na period od četiri godine, i to kao jedan od osamnaest nezavisnih renomiranih eksperata u Evropi. Ovaj izbor govori o bogatoj i međunarodno priznatoj stručnoj i naučnoj bibliografiji kolegice Jelić, na koju sam kao njen mentor ponosan.

Takođe, kolegica Jelić je postigla uspjeh u ostalim aspektiva stručne djelatnosti, kao što su ekspertska saradnja u izradi propisa i osnova za nove propise, koordiniranje i učešće u radu na međunarodnim i domaćim projektima, organizacija i učešće u radovima na međunarodnim naučnim skupovima, kao i uspješne aktivnosti na Pravnom fakultetu u razvijanju međunarodne saradnje, te savremenih nastavnih i naučnih projekata. Ovdje bih posebno istakao njen doprinos da Pravni fakultet UCG postane aktivna članica Mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS), budući da je kao prodekan za međunarodnu saradnju djelovala tako da uključi veliki broj svojih kolega i studenata u aktivnosti Mreže, ali i da prijavi u ime Pravnog fakulteta naučne i nastavne projekte, koji su svi bili odobreni od Upravnog odbora SEELS-a prihvaćeni od stranih donatora. Nadalje, bila je angažovana na uspostavljanju međunarodne saradnje Pravnog fakulteta sa univerzitetima iz Evropske unije, od kojih su konkretne aktivnosti započete i memorandumima o saradnji zaključeni sa pravnim fakultetima Univerziteta u Nici – Sofija Antiplois i Univerziteta u Varšavi. Takođe, ona je aktivna u stručnom radu kroz tijela UCG, kao što je Vijeće društvenih nauka.

Značajan broj održanih predavanja po pozivu, uglavnom na engleskom jeziku, kao i članstvo u uređivačkim odborima naučnih časopisa, govore u prilog svestranosti i posvećenosti nastavno-naučnom i stručnom radu kandidatkinje.

Smatram da kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove, i u pogledu stručnog rada, za izbor u više akademsko zvanje.

### PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOT

Kao nastavni mentor Ivane Jelić od početka njenog rada na Pravnom fakultetu UCG pa do izbora u zvanje docenta, kao šef katedre i stariji kolega, konstatujem da se radi o izuzetno sposobnom predavaču i organizatoru nastave i ocjenjujem njen pedagoški rad i njenu pedagošku osposobljenost odličnom. Ona je i kao asistent - saradnik u nastavi i kao docent pokazala ažurnost i tačnost u radu, odlično znanje materije koju predaje, kao i pristupačnost studentima i razumijevanje za njihove probleme. Ostvarila je ugled među studentima, sa kojima je izgradila odnos povjerenja i poštovanja, na osnovu svoje principijelnosti i znanja. Studenti njen rad ocjenjuju odlično o čemu govore sprovedene evaluacije i na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka UCG, kao i na međunarodnom master programu Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Bolonje ERMA - *European Regional Master in Human Rights*. U prilog njoj pedagoškoj osposobljenosti govore i

odlični rezultati koje timovi studenata osvajaju na međunarodnim takmičenjima širom svijeta, a koje je ona pripremala uglavnom na engleskom jeziku. Na kraju, veoma važan segment njenog pedagoškog rada čini organizovanje *Moot Court-a* i Međunarodnopravne klinike, te izvođenje savremene kliničke nastave iz oblasti međunarodnog javnog prava i ljudskih prava, koje izvodi od akademske 2006/7 godine, koristeći iskustva specijalizacije u SAD-u, na Univerzitetima Berkli i Kolumbija.

Smatram da kolegica Jelić u potpunosti ispunjava uslove, i u pogledu pedagoške osposobljenosti, za izbor u više akademsko zvanje.

### II VERIFIKACIJA BODOVANJA

#### ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova			Broj bodova		
	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno
1. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD		34	45		105	134
3. PEDAGOŠKI RAD		4	5		114	116
4. STRUČNI RAD		1	4		20.5	34.7
UKUPNO					239.5	284.7

### III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Uvidom u dostavljene radove i konkursni materijal, konstatujem da docent dr Ivana Jelić ne samo da ispunjava u potpunosti sve neophodne uslove, već ih i prevazilazi. Ona je pokazala kontinuitet u posvećenosti i svestranosti u svom naučnom, stručnom i pedagoškom radu, obrađujući kompleksna naučna pitanja savremenog međunarodnog prava, te djelujući savjesno, kompetentno i objektivno na polju stručnog i pedagoškog rada. Stoga, smatram da je doc. dr Ivanu Jelić rezultatima svog rada zaslužila da bude izabrana u više akademsko zvanje i imam zadovoljstvo da preporučim njen izbor u zvanje **vanrednog profesora** na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore za predmete *Međunarodno pravo ljudskih prava* i *Međunarodnopravna klinika* na Pravnom fakultetu, i predmete *Međunarodno javno pravo* i *Ljudska prava* na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

#### RECENZENT

Prof. dr Nebojša Vučinić  
Redovni profesor Pravnog fakulteta  
Univerzitet Crne Gore  
Sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu

#### IZJVEŠTAJ RECENZENTA

#### I OCJENA USLOVA

#### STEPEN OBRAZOVANJA

Doc. dr Ivana Jelić ispunjava sve potrebne uslove koji se tiču stepena obrazovanja za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora. Ona je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, a magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši s odlikom disertacije na najaktuelnije teme iz oblasti međunarodnog javnog prava i međunarodnog prava ljudskih prava. Bila je odličan i redovan student na svim nivoima visokoškolskog i posle diplomskog obrazovanja, završavajući svoje obaveze i pre propisanih rokova. Pored toga, kolegica Jelić se usavršavala na prestižnim inostranim univerzitetima, akademijama i u međunarodnim organizacijama, od kojih želim da istaknem njena istraživanja i specijalizacije na Pravnom fakultetu Univerziteta Bergena u Bergenu, Pravnom fakultetu Univerziteta Kalifornije u Berkliju – *Boalt School of Law*, Centru za izučavanje ljudskih prava Univerziteta Kolumbija u Njujorku, Centru za studije humanitarnog prava i ljudskih prava Univerziteta Panteon – Pariz 2 u Parizu, Ujedinjenim nacijama u Ženevi, Haškoj akademiji za međunarodno pravo u Hagu, kao i Centru za globalno upravljanje Londonske škole za ekonomiju i političke nauke u Londonu. Posедуje odlično znanje engleskog i

francuskoj jezika, koji su službeni jezici međunarodnih organizacija i pravosudnih tela, što je potrebno za bavljenje savremenim međunarodnim pravom.

### NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Naučnoistraživački rad kandidatkinje doc. dr Ivane Jelić rezultirao je značajnim brojem naučnih publikacija, u kojima se kolegunica uvek bavi aktuelnim i kompleksnim temama međunarodnog javnog prava i prava ljudskih prava, pokazujući kako odličnu teorijsku osnovu, tako i razumevanje međunarodne jurisprudencije. S obzirom na specifičnost oblasti kojom se bavi, svoja istraživanja uglavnom sprovodi u inostranstvu, i to na renomiranim institucijama nauke i struke. Pohvalno je što dr Jelić, kao mlad naučni stvaralac, u svojim naučnim radovima primenjuje rezultate prakse međunarodnih ekspertskih i savetodavnih tela u čijem radu je učestvovala kao ekspert Saveta Evrope, najznačajnije evropske organizacije za zaštitu ljudskih prava i promociju demokratije i vladavine prava.

Iz značajnog opusa kolegice Jelić, a kako to nalažu pravila Univerziteta Crne Gore, izvio bih njena tri naučna dela. Pre svega, iz oblasti međunarodnog javnog prava, napisala je knjigu »Odgovornost država u međunarodnom pravu«, koju je UCG objavio 2009. godine. Radi se o plodu originalnog naučnog istraživanja, koje je kolegunica Jelić sprovedla na pomenutim institucijama u Berkliju, Ženevi i Hagu. Knjiga daje potpun teorijski okvir jednog od najsuptilnijih i najkompleksnijih instituta međunarodnog prava, kao i kompletan prikaz prakse međunarodnih tela. Krasi je originalni pristup problemu i temeljna naučna analitika. Obiluje referentnim komparativnim podacima i jurisprudencijom Međunarodnog suda pravde i međunarodnih arbitražnih tribunala i komisija. Sve ovo čini ovu knjigu odličnom literaturom za akademske i stručne krugove, ali i korisno štivo za studente ne samo osnovnih, već i magistarskih i doktorskih studija, na univerzitetima južnoslovenskog govornog područja u regionu.

Kao rukovodilac sekcije »Međunarodni odnosi i pravda« Kopaoničke škole prirodnog prava Udruženja pravnika Srbije, želim da istaknem doprinos kolegice Jelić u radu ovog prestižnog međunarodnog naučnog okupljanja. Njeni radovi su uvek prošli anonimnu recenziju i bili prihvaćeni kao odlični, aktuelni i originalni. Za ovu priliku izdavam njena dva naučna rada. U radu »Vladavina prava i zaštita ljudskih prava u Evropskoj uniji, sa posebnim akcentom na stanje poslije ugovora u Lisabonu« dr Jelić se bavi analizom najznačajnijih pravnih pretpostavki za ostvarivanje vladavine prava, demokratije i poštovanja ljudskih prava u savremenom trenutku u kojem je EU. Autor pokazuje izvanredno poznavanje sistema međunarodne zaštite ljudskih prava i prakse međunarodnih tela. Uz to, budući da je bila član međunarodne ekspertске radne grupe Saveta Evrope za izradu ugovora o pristupanju Evropske unije Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, njen rad je bogat detaljima koje može na visokom nivou obraditi teoretičar koji neposredno učestvuje i u primeni nauke, što u ovom slučaju znači sa učestvuje u normiranju međunarodnopravnih pravila, a što je kolegunica Jelić i uspjela.

U radu »Pravo na državljanstvo«, pored analize međunarodnopravnog okvira, autor posebnu pažnju obraća savremenom problemu dvojnog državljanstva, analizirajući razloge *pro et contra* ovog kontroverznog pitanja, kao i pravne aspekte problema u Crnoj Gori. Pritom, ističem da je kolegunica Jelić dala odličnu pravnu argumentaciju u korist instituta dvojnog državljanstva, objašnjavajući ga primarno kroz prizmu ljudskog prava i, istovremeno, dajući konstruktivne naučne predloge za očuvanje državnih interesa Crne Gore, predlažući rezidentni uslov za uživanje biračkog prava.

### STRUČNI RAD

Dr Jelić je veoma aktivna u stručnom radu, koji u kontekstu međunarodnog prava i učešća u stvaranju međunarodnopravnih pravila ima posebni značaj, kako sam napred istakao.

Stručno delovanje kandidatkinje razvilo se u nekoliko pravaca. Najpre, ona je uzela učešće u izradi ekspertskih studija, analitičkih i starteških dokumenata iz oblasti prava ljudskih prava i srodnih oblasti u Crnoj Gori. Zatim, ona je učestvovala, kao pravni stručnjak, u izradi pravnih akata i osnova za nove propise, naročito u smislu harmonizacije prava Crne Gore sa pravom Evropske unije. Ipak, kao najznačajniji deo njenog stručnog rada, ističem članstvo kolegice Jelić u ekspertskim radnim telima u okviru Saveta Evrope, što je dodatno preporučuje kao referentnog naučnika i

stručnjaka iz oblasti nauke, kojom se bavi. Ovde, naročito, mislim na njene zapažene rezultate u radu ekspertskih međunarodnih tela, i to: Glavnog komiteta eksperata za ljudska prava Saveta Evrope – CDDH, gde je bila član od oktobra 2008. do maja 2012, kada je izabrana za jaču ekspertsku poziciju – postala je redovni član Savetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope, na period od četiri godine, i to kao jedan od osamnaest nezavisnih međunarodnih eksperata u Evropi, koji vrše međunarodni nadzor nad primenom pomenute konvencije. Nadalje, želim da istaknem i članstvo kolegice Jelić u Ekspertskom komitetu za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope - DH-MIN, u periodu 2009-2010. godine, Ekspertskom komitetu za unapređenje postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava - DH-PR, tokom (okt. 2008- okt. 2010), i, posebno, u međunarodnoj Ekspertskoj radnoj grupi Saveta Evrope za pristupanje EU Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima (CDDH-UE), tokom 2010. i 2011. godine, u svojstvu jednog od četrnaest izabranih eksperata Saveta Evrope. Uz to, doc. dr Jelić, pored prednosti svom naučnom i pedagoškom radu, poseduje i dar da na aplikativan način poveže teoriju i praksu, što objašnjava i njen, naročito s obzirom na starosnu dob, veliki uspeh na stručnom planu. Ovdje dolazi do izražaja i njeno poznavanje stranih jezika, i to na najvišem stručnom nivou.

### PEDAGOŠKA OSPOBLJENOST

Pedagoško iskustvo kandidatkinje traje dvanaest godina, od kada je zaposlena na Univerzitetu Crne Gore. Pored odličnih rezultata u radu sa studentima, o kojima svedoče studentske evaluacije, osvojenih nagrada na međunarodnim takmičenjima iz međunarodnog prava (prvo mesto u Evropi na takmičenju iz međunarodnog humanitarnog prava 2007. godine), kao i velikog broja mentorstava na specijalističkim i magistarskim studijama na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka UCG, smatram veoma važnim i pedagoško iskustvo kolegice Jelić na inostranim obrazovnim institucijama. U tom smislu, najznačajnije je njeno učešće u međunarodnom master programu Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Bolonje - *European Regional Master in Human Rights (ERMA)*, na kojem od akademske 2010/11 drži predavanja u okviru klastera *Minority Rights Protection and Cultural Rights*. Takode, posebno značajnim smatram i njeno angažovanje kao mentora na magistarskim tezama, kao i člana i predsednika komisija za odbranu magistarskih radova. Na kraju, o odličnoj pedagoškoj osposobljenosti kolegice Jelić govori i njen rad na inovativnim nastavnim programima, od kojih su vidni uspesi u organizovanju i izvođenju kliničke nastavu iz oblasti međunarodnog javnog prava, počev od 2006/7 godine, kao i programa iz oblasti simulacije suđenja, tzv. *Moot Court*, čemu je posebnu pažnju posvetila od akademske 2005/6, a po povratku sa jednogodišnje specijalizacije u SAD-u, na Univerzitetu u Berkliju.

### II VERIFIKACIJA BODOVANJA

#### ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova			Broj bodova		
	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno
1. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD		34	45		105	134
3. PEDAGOŠKI RAD		4	5		114	116
4. STRUČNI RAD		1	4		20.5	34.7
UKUPNO					239.5	284.7

### III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

U svom dosadašnjem naučnoistraživačkom, stručnom i pedagoškom radu, kandidatkinja je ostvarila natprosečne rezultate, afirmišući se kao ozbiljan naučni poslenik, ne samo u Crnoj Gori, već na međunarodnom nivou. U svakom segmentu svog rada, pokazala je da potpuno posvećena svom pozivu, razvivši se u originalnog i hrabrog univerzitetskog intelektualca, fluentnog na nekoliko svjetskih jezika. O njenim izvanrednim rezultatima govore brojne nagrade i stipendije, od kojih izdavam specijalizaciju i stipendiju Ujedinjenih nacija 2008. godine, kada je izabrana kao

jedna od dvadeset i pet najboljih mladih stručnjaka iz oblasti međunarodnog javnog prava iz celog sveta, a prva iz našeg regiona. Na osnovu priložene dokumentacije, a u skladu sa kriterijumima sadržanim u Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja na Univerzitetu Crne Gore, konstatujem da docent dr Ivana Jelić ispunjava sve formalno-pravne uslove za izbor u zvanje vanrednog profesora za predmete Međunarodno pravo ljudskih prava i Međunarodnopravna klinika na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore za predmete Međunarodno pravo ljudskih prava i predmete Međunarodno javno pravo i Ljudska prava na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

#### RECENZENT

Prof. dr Rodoljub Etinski,  
Redovni profesor Pravnog fakulteta  
Univerzitet u Novom Sadu

#### IZVJEŠTAJ RECENZENTA

##### I OCJENA USLOVA

##### STEPEN OBRAZOVANJA

Nivo obrazovanja kandidatkinje doc. dr Ivane Jelić je u skladu sa zakonskim uslovima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora. Diplomirala, magistrirala i doktorirala je sa najboljim ocenama i u propisanim rokovima. Usavršavala se na vodećim univerzitetima iz oblasti međunarodnog javnog prava, prava ljudskih prava i humanitarnog prava u svetu. Posедуje odličan nivo poznavanja više stranih jezika, što je veoma važno za oblast nauke kojom se bavi.

##### NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Dr Ivana Jelić objavila je veliki broj naučnih radova, što upravo čini i najobimniji deo njene bibliografije. Naučnoistraživačkim radom bavi se dvanaest godina na kvalitetan, posvećen i autentičan način. Kao dobitnica brojnih nagrada i stipendija, imala je prilike da se usavršava i istražuje na prestižnim univerzitetima u SAD-u i Evropi, što daje dodatni kvalitet njenom naučnoistraživačkom radu. Naučna bibliografija dr Jelić beleži objavljena dela od strane renomiranih naučnih izdavača širom sveta, a ovom prilikom ističem univerzitete i akademije u Berkliju, Bergenu, Parizu, Beču, Pragu, Novgorodu, Ljubljani, Zagrebu, uz veliki broj objavljenih dela u Beogradu i Podgorici.

Iako je kandidatkinja autorka tri knjige, od kojih je jedna naučna monografija, za potrebe analize njenog naučnoistraživačkog rada poseban osvrt daću njenim radovima koji su deo naučnih monografija objavljenih od strane renomiranih izdavača što je poseban uspeh za mladu naučnicu. Svoj naučnoistraživački rad na pariskim univerzitetima Panteon (Paris 2) i Sorbona (Paris 1), dr Ivana Jelić je uspešno završila u vidu naučnog rada *The Internationalist Doctrine and Communism in Yugoslavia (1945 – 1989)*, koji predstavlja deo naučne monografije *Les doctrines internationalistes durant les années du communisme réel en Europe / Internationalist Doctrines during the Years of Real Communism in Europe*, izdate od renomiranog međunarodnog izdavača Société de législation comparée iz Pariza, 2012. godine. Rad na ovoj monografiji okupio je vodeće evropske naučnike mlađe generacije iz oblasti međunarodnog javnog prava. Rad Ivane Jelić predstavlja doprinos, ne samo zato što je proučila onaj segment jugoslovenske pravne nauke koji nije bio dotad naučno obrađen, već i zato što je onim što je napisala skrenula pažnju svetu na velike međunarodnopravne misli jednog prošlog doba, koje je označilo napredak u razvoju međunarodnog prava u svetu, a kojem je jugoslovenska pravna misao dala značajan doprinos.

U prilog njenim naučnoistraživačkim kvalifikacijama, želim da podvučem činjenicu da je Crnogorska akademija nauka i umjetnosti objavila više naučnih radova dr Ivane Jelić, koja je i priređivač tematskog Zbornika CANU sa okruglog stola „Vladavina prava u multikulturalnoj Crnoj Gori“. Nadalje, njen rad „Ključni pravci obezbeđivanja integrisanja nacionalnih i etničkih manjina u kulturni, ekonomski i politički život Crne Gore – vizija za naredne decenije“ predstavlja deo naučne monografije „Izgradnja i funkcionisanje države“, u okviru edicije: Crna Gora u XXI stoljeću – u eri kompetitivnosti, izdate od crnogorske nacionalne akademije.

U svom radu, Jelić je analitički obradila stanje prava pripadnika nacionalnih i etničkih manjina u Crnoj Gori, usaglašenost sa međunarodnim standardima, sublimirajući pojedine aspekte njihove integracije. Preporuke koje je izložila predstavljaju doprinos nauci i struci, a iz njih je jasno da ih je dala osoba sa jasnom naučnom profilacijom i utemeljenim stručnim iskustvom.

U svom naučnom radu „Human Rights Protection and Multiculturalism: A Montenegro Perspective“, objavljenom u renomiranom međunarodnom časopisu Czech Yearbook of Public & Private International Law (CYIL), Češkog društva za međunarodno pravo, koleginica Jelić analizira odnos ljudskih prava i multikulturalizma kroz prizmu savremene zaštite ljudskih prava u multikulturalnoj Crnoj Gori. Ovaj rad je, između ostalih, plod njenih dugogodišnjih istraživanja zaštite ljudskih prava, identiteta i multikulturalizma, kojima ona pristupa na interdisciplinarni način, dajući prednost pravnim aspektima.

Na kraju, mada bi imalo još dosta da se kaže, smatram da je recenziranje radova u Pravnom zborniku, najstarijem pravnom časopisu u Crnoj Gori, koje dr Jelić obavlja počev od 2009. godine, veoma važan segment njenog naučnog rada i da, takođe, zaslužuje priznanje.

##### STRUČNI RAD

U svom stručnom radu u proteklih pet godina, kandidatkinja je, takođe, ostvarila značajne rezultate. Pored rada u stručnim telima u Crnoj Gori, ona se istakla i u radu međunarodnih stručnih tela, posebno u Savetu Evrope. Pozamašna stručna bibliografija kandidatkinje govori u prilog tome da njeno učešće u izradi zakonskih tekstova, studija, analitičkih i starteških dokumenata iz oblasti prava ljudskih prava predstavlja doprinos. Ovdje bih istakla i njen rad na harmonizaciji prava Crne Gore sa pravom Evropske unije, koji kandidatkinja, kao ekspert, obavlja za potrebe Vlade Crne Gore i međunarodnih ekspertskih tela, kao što su SIGMA/OECD i Savetodavni komitet Saveta Evrope za nacionalne manjine. Takođe, ona je članica Radne grupe za poglavlje 23. u procesu pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Ipak, ono po čemu se Ivana Jelić posebno izdvaja, a deo je njenog stručnog rada, jeste učešće u ekspertskim telima u okviru Saveta Evrope, od 2008. godine. Najveći uspeh, u tom smislu, je njen izbor za člana najznačajnijeg međunarodnog organa implementacije prava manjina - Savetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope, za mandatni period 2012-2016. godine.

Stručna bibliografija doc dr Jelić, kao i postignuti rezultati u praksi, daju osnov za konstataciju da se radi o naučnici, koja je svoj naučni rad uspešno povezala sa stručnim, doprinoseći razvoju, pre svega, ljudskih prava i vladavine prava.

##### PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOT

Doc. dr Ivana Jelić je odlično pedagoški osposobljena, o čemu govore njeni rezultati u nastavi na Univerzitetu Crne Gore, ali i ostalim visokoškolskim institucijama na kojima je predavala. Jedna od njih je i Fakultet političkih nauka u Beogradu, gde studenti Regionalne škole međunarodnog humanitarnog prava, koja se organizuje svake godine u septembru i okuplja vodeće pravne stručnjake iz regiona i Ženeve za predavače, imaju priliku da slušaju i njena predavanja od 2010. godine. Iskustvo u toj saradnji sa Ivanom Jelić je na visokom nivou, a studenti njena predavanja ocenjuju redovno sa najvišim ocenama. Takođe, od brojnih pedagoških referenci kandidatkinje, ističem i njena predavanja na regionalnom master programu iz oblasti ljudskih prava i demokratije – ERMA, koji je zajednički nastavni program Univerziteta u Bolonji i Univerziteta u Sarajevu. Ut to, veliki broj mentorstava na postdiplomskim studijama na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka UCG, kao i na programu ERMA, potvrđuju da se radi o posvećenoj, vrednoj i savesnoj profesoricu. Pored rezultata koje je ostavila na univerzitetu, ovom prilikom želim da istaknem i značaj njenog pedagoškog rada na Diplomatskoj akademiji Crne Gore, na kojoj je i predavač i član Saveta.

Kandidatkinja je, nesporno, izgradila bogato pedagoško iskustvo tokom dvanaest godina svog rada na Univerzitetu Crne Gore, kao i na ostalim visokoškolskim ustanovama gde je predavala ili se usavršavala. U svojim predavanjima koristi savremene nastavne metode i tehnike, a predaje i na engleskom i francuskom jeziku.

## II VERIFIKACIJA BODOVANJA

## ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova			Broj bodova		
	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno
1. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD		34	45		105	134
3. PEDAGOŠKI RAD		4	5		114	116
4. STRUČNI RAD		1	4		20.5	34.7
UKUPNO					239.5	284.7

## III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu dostavljene dokumentacije i uzimajući u obzir izvanredne naučne, stručne i pedagoške rezultate koje je kandidatkinja ostvarila, smatram da se doc. dr Ivanu Jelić afirmisala kao ozbiljan naučnik i plodan mladi stvaralac i da je zaslužila da bude izabrana u više akademsko zvanje. Stoga, čini mi zadovoljstvo i čast da je predložim za izbor u zvanje **vanrednog profesora** na Univerzitetu Crne Gore, kako sledi prema raspisanom konkursu - za predmete Međunarodno pravo ljudskih prava i Međunarodnopravna klinika na Pravnom fakultetu, i predmete Međunarodno javno pravo i Ljudska prava na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

## RECENZENT

Prof. dr Vesna Knežević Pređić,  
Redovni profesor  
Fakulteta političkih nauka  
Univerzitet u Beogradu

## REFERAT

Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Specijalna pedagogija i Metodika specijalnog rada, na studijskom programu Obrazovanje učitelja na Filozofskom fakultetu i Socijalni rad u zajednici, Socijalni rad sa licima sa invaliditetom i Socijalni rad sa djecom i porodicom, studijski program Socijalni rad i socijalna politika na Fakultetu političkih nauka.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" od 04.07.2012. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat **DR ČEDO VELJIĆ**.

## BIOGRAFIJA

Rođen sam 1951. godine u Beranama, gdje sam završio osnovnu i srednju školu.

Višu defektološku školu – smjer tiflopedagogija (za rad sa slijepima i slabovidima) u Beogradu završio sam 1975. godine.

## KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA

## KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA (Bilten br. 220, 2007)

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST						UKUPNI BROJ BODOVA
1.1. Monografije	1.1.1.	1.1.2.	1.1.3.	1.1.4.	1.1.5.	10
Broj referenci*broj bodova		1*3		1*7		
1.2. Radovi objavljeni u časopisima	1.2.1.	1.2.2.	1.2.3.	1.2.4.		12.5
Broj referenci*broj bodova		2*3 1*2 1*1.5	2*1 2*0.5			
1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima		1.3.1.	1.3.2.	1.3.3.		
Broj referenci*broj bodova						
1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje			1.4.1	1.4.2		
Broj referenci*broj bodova						
1.5. Recenzije		1.5.1.	1.5.2.	1.5.3.		
Broj referenci*broj bodova						
UKUPNO ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST						22.5

Iste godine sam na pomenutoj Školi završio smjer oligofrenopedagogija za rad sa licima sa smetnjama u mentalnom razvoju.

Defektološki fakultet sam završio 1984. godine na odsjeku za društvenu samozaštitu i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom ponašanju.

Magistarske studije sam završio 1988. godine na Defektološkom fakultetu odbranivši magistarsku tezu "Sezonski smještaj adolescenata sa poremećajima u društvenom ponašanju kod porodica u planinskim naseljima, kao metod rehabilitacije u okviru institucionalnog tretmana" – naučno područje opšta defektologija.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Zaštita i tretman osoba sa invalidnošću u Crnoj Gori" odbranio sam oktobra 2004. godine na Defektološkom fakultetu u Beogradu.

Prva iskustva u defektološkoj praksi stičem 1976. godine radeći kao vaspitač u Zavodu za slijepa i slabovidna lica "Veljko Ramadanović" u Beogradu.

Do izbora u zvanje radio sam u Zavodu za vaspitanje i obrazovanje djece i omladine u Podgorici, kao vaspitač, organizator vaspitnog rada, direktor Zavoda, rukovodilac centra za dnevni boravak sa disciplinskim centrom.

## PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

Godine 1976. zasnivam radni odnos u Zavodu za slijepa lica "Veljko Ramadanović" u Beogradu na dužnosti vaspitača i na tom radnom mjestu ostajem do 2. 9. 1977. godine.

Godine 1977. započinjem radni odnos u Zavodu za vaspitanje maloljetnika u svojstvu vaspitača, a 1986. godine izabran sam za organizatora vaspitno-obrazovnog rada i na toj dužnosti ostajem do 1994. godine.

Iste godine izabran sam za direktora Zavoda, a nakon isteka mandata, raspoređen sam na dužnost rukovodioca dnevnog boravka sa disciplinskim centrom koji radi u sastavu pomenute ustanove.

Godine 2005. angažovan sam za izvođenje nastave na Filozofskom fakultetu u Nikšiću – Studijski program za obrazovanje učitelja i Studijski program za obrazovanje pedagoga, za predmete Specijalna pedagogija i Metodika specijalnog rada sa djecom sa blagim oštećenjima u razvoju.

Iste godine sam angažovan kao predavač na Fakultetu političkih nauka za izvođenje nastave za predmete: Socijalni rad u zajednici, Socijalni rad sa djecom i porodicom, i Socijalni rad sa licima sa invaliditetom.

U periodu od 1971. godine do 1979. bio sam član predsjedništva Društva defektologa Crne Gore, a nakon toga i predsjednik Društva.

Od 1994. do 1998. godine obavljao sam funkciju člana predsjedništva i potpredsjednika Društva defektologa zajednice Srbija i Crna Gora.

Septembra 2007. godine izabran sam u zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore.

4. STRUČNA DJELATNOST				
4.1. Stručna knjiga		4.1.1.	4.1.2.	3
	Broj referenci*broj bodova	1*2 1*1		
4.2. Urednik ili koeditor	4.2.1.	4.2.2.	4.2.3.	
	Broj referenci*broj bodova			
4.3. Stručni članak			4.3.1.	
	Broj referenci*broj bodova			
4.4. Objavljeni prikazi			4.4.1.	
	Broj referenci*broj bodova			
4.5. Popularno-stručni članci			4.5.1.	0.5
	Broj referenci*broj bodova		5*0,1	
4.6. Ostala dokumentovana stručna djelatnost			4.6.1.	
	Broj referenci*broj bodova		13.5	
UKUPNO ZA STRUČNU DJELATNOST				17

#### PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST	Br.b.		
<b>1. Monografije</b>			
<b>1.4. Knjiga studijskog karaktera izdata kod nas</b>			
1. <b>Čedo Veljić</b> i Vesna Simović: Stodeset godina socijalne zaštite u Crnoj Gori, Fakultet političkih nauka, Podgorica, 2011, str.146, ISBN 978-9940-9102-3-5, COBISS.CG-ID, recenzenti: Prof.dr. Vlastimir Miladinović, Prof dr. Tadija Eraković	7		2
<b>1.5. Dio knjige studijskog karaktera</b>			
2. <b>Čedo Veljić</b> : Agresivnost učenika školskog uzrasta u Crnoj Gori, Dio knjige, Istraživanja u specijalnoj pedagogiji, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, 2009, str.211-226, ISBN 978-86-80113-83-8, COBISS.SR-ID 167687436	3.5		2
<b>1.2. Radovi objavljeni u časopisima</b>			
<b>1.2.1. Radovi objavljeni koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka</b>			
3. Veselin Medenica, Dragan Rapačić, Goran Nedović, Lidija Ivanović, Srećko Potić, Milena Milićević, Goradana Odović, <b>Čedo Veljić</b> : Contemporary models and preservation assessment possibilities in conceptual –production system of voluntary motor action, HealthMED Journal, Vol 6 No9, u štampi, ISSN 1840-2291 5361	3		1,5
<b>1.2.2. Radovi u međunarodnim časopisima koji se ne nalaze u bazi podataka a imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku</b>			
4. <b>Čedo Veljić</b> , Tatjana Vujović: Some aspects of anti-social behaviour of adolescents in Montenegro, Вестник российского государственного торгово-экономического университета, No3(52), Министерство образования и науки российской федерации, Москва, 2011, str.170- 179, ISSN 1814-5361	4		0,7
5. Srboľjub Đorđević, <b>Čedo Veljić</b> : Role and Teacher Competencies for Inclusive Education; Актуальный питання проблемы та перспектив розвитку гуманітаристику у сучасному інформаційному просторі: національний та міжнародний аспекти; Чидноукраїнського національного університету імені Володимира Дала, Україна, 2012, str. 3-9, UDK 3 (045), BBK 60я43, F 56	4		2
6. Nada Šakotić, <b>Čedo Veljić</b> : Inkluzivno obrazovanje u bolonjskom procesu, Sociološka luča, br.1, Filozofski fakultet, Nikšić, 2010, str.184-195, ISSN 1800-6167	4		1
7. <b>Čedo Veljić</b> , Danijela Delibašić: Inkluzivno obrazovanje u osnovnim školama u Nikšiću,	4		
8. Beogradska defektološka škola, br.1, Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd, 2010, str.217-231, ISSN 0354-8759, COBISS.SR-ID 46843394			2
9. <b>Čedo Veljić</b> , Danijela Delibašić: Prava djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori, Beogradska defektološka škola, br.48, Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd, 2010, str.557-573, ISSN 0354-8759, COBISS.SR-ID 4684339			2
10. <b>Čedo Veljić</b> : Muzičko vaspitanje i obrazovanje intelektualno ometene djece – podučavanje muzikom, Beogradska defektološka škola, br.51, Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd, 2011, str.571-587, ISSN 0354-8759, COBISS.SR-ID 46843394			2
<b>1.2.3. Radovi objavljeni u domaćim časopisima</b>			
11. <b>Čedo Veljić</b> , Neprilagođena ponašanja učenika mlađih razreda osnovne škole, Tokovi, br.2, JU Centar za kulturu Berane, 2010, str.39-48. ISSN 0350-8366,			1,5
<b>1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima</b>			
<b>1.3.1. Međunarodni kongresi simpozijumi i seminari</b>			
12. Šakotić Nada, <b>Čedo Veljić</b> , Veselin Mićanović: Razlike stavova roditelja učenika sa teškoćama i bez teškoća u razvoju prema vaspitno-obrazovnoj inkluziji II međunarodno naučni skup, održan 14-15.05.2011, Posebna izdanja Knjiga br.5. Dio knjige, Metodički aspekti nastave matematike, Pedagoški fakultet, Jagodina, 2012, str.317-334, ISBN: 978-86-7604-089-6			0,7
13. <b>Čedo Veljić</b> : Neki problemi obrazovanja djece sa razvojnim smetnjama u Crnoj Gori koji se nalaze na dužem bolničkom liječenju. Međunarodno naučno-stručna konferencija, «Unapredjenje kvaliteta života mladih» Udruženje za podršku i kreativni razvoj mladih i Edukacijsko –rehabilitacijski fakultet u Tuzli, 2012, str.397-401, ISSN 1986-9886			2
14. <b>Čedo Veljić</b> , Mehmed Dječević, Pristupačnost univerzitetske infrastrukture studentima sa fizičkim invaliditetom u Crnoj Gori, Međunarodno naučno-stručna konferencija »udruženje za podršku i kreativni razvoj i Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Tuzli, 2010, str.381-389, ISSN 1986-9886			1
15. Šakotić Nada, <b>Čedo Veljić</b> : Primjena individualnog obrazovnog plana u VOP, Tematski zbornik, «Unapredjenje kvaliteta života mladih» Udruženje za podršku i kreativni razvoj mladih i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli, 2010, str.399-408.			

ISSN 1896-9886	1
16. Čedo Veljić, Obrazovanje učenika sa invaliditetom, rad sa Znanstveno stručnog simpozija o modelima rada s osobama sa posebnim potrebama s međunarodnim sudjelovanjem, 14 i 15. 10. 2011g., Caritas Mostar i rehabilitacijsko – edukacijski centar Sveta Obitelj, Mostar, zbornik u štampi, prilog potvrda	2

ispita sa najvećim ocjenama, prilog : rezultati ankete. - U predhodnom periodu više od 150 sati proveo na naučnim skupovima za koje učešće postoje Sertifikati, (u prilogu). - Član naučnog odbora »Dani Defektologa Srbije« Subotica 9-12.01. 2013g.	10
---	----

## ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova		Broj bodova	
	Poslije izbora	Ukupno	Poslije izbora	Ukupno
1. NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD	16	26	41.7	66.7
3. PEDAGOŠKI RAD	7	7	62.5	62.5
4. STRUČNI RAD	5	13	12	29
UKUPNO			116.2	158.2

## IZVJEŠTAJ RECENZENTA

## I OCJENA USLOVA

## ANALIZA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA

Dr Čedo Veljić autor je i koautor 26 radova, od kojih 16 nakon izbora u zvanje docenta. Uvidom u sadržaj priloženih radova može se konstatovati da su svi navedeni radovi dr Čeda Veljića dostupni naučno-stručnoj javnosti i da predstavljaju originalan doprinos teoriji i praksi specijalne edukacije i rehabilitacije. Svojim istraživanjima i objavljenim radovima iz oblasti specijalne pedagogije, metodike specijalnog rada sa decom sa posebnim potrebama i socijalnog rada sa decom sa posebnim potrebama, kandidat dr Čedo Veljić je uticao na proširivanje saznanja o bazičnim sposobnostima ove populacije učenika i mogućnostima inoviranja rehabilitaciono-edukativnog rada sa ovom kategorijom učenika. Gledano u celini, naučni rad dr Čeda Veljića obuhvata nekoliko tematskih oblasti. Uvidom u stvaralački rad kandidata, a naročito u suštinu radova objavljenih u posljednje tri godine, za ovu priliku bih se osvrnuo samo na neke od njih. Najznačajnije delo dr Čeda Veljića jeste monografija *Sto deset godina socijalne zaštite u Crnoj Gori* koju je autor napisao u koautorstvu sa Vesnom Simonović. Sam rad predstavlja, bez sumnje, vrednu studiju koja ima sva obeležja savremeno koncipirane i oblikovane monografije. Sasvim je očigledno da ova studija predstavlja plod dugogodišnjeg naučno-istraživačkog i stručnog rada autora u kome je do izražaja došlo njegovo bogato znanje i iskustvo.

Nesumnjivo najveći broj radova dr Čeda Veljića posvećen je problemima obrazovanja i vaspitanja populacije učenika sa poremećajima u društvenom ponašanju. Deo radova kandidata odnosi se na značaj postojeće reforme vaspitno-obrazovnog sistema, kao i mogućnostima implementacije savremenih strategija i modela organizacije vaspitno-obrazovnog rada sa decom sa posebnim potrebama. U njima se posebno obrađuju uslovi za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja, definiše pojam integracije i inkluzije i ukazuje na suštinsku razliku između integracije i inkluzije kao mogućih modela obrazovanja dece sa posebnim potrebama. Pri analizi inkluzivnog obrazovanja u radovima se daje prikaz sopstvenih i inostranih iskustava, ukazuje na zakonsku regulativu, moguće varijante inkluzivnog pristupa i sveobuhvatno analiziraju prednosti i nedostaci ovog modela, a sve se to potkrepljuje praktičnim iskustvima.

Na osnovu analize objavljenih radova može se zaključiti da se radi o kandidatu koji studiozno i naučno-metodološki adekvatno obrađuje istraživane teme. Kandidat se u kontinuitetu bavi temama iz oblasti specijalne pedagogije i metodike rada sa decom sa posebnim potrebama, kao i temama koje su vezane za socijalni rad i socijalnu zaštitu ove populacije učenika.

## OCJENA STRUČNOG RADA

Značajan naučno-istraživački rad je dr Čedu Veljiću omogućio da se angažuje i ostvari značajne rezultate i na području stručnog rada. Kandidat veoma dugo i u kontinuitetu znalački i predano učestvuje i deluje u stručnim institucijama i stručnim telima kako na području Republike Crne Gore, tako i šire. Posebno se

3. PEDAGOŠKA DJELATNOST	Br.b.
<b>3.1.1. Univerzitetski udžbenik koji se koristi kod nas</b>	
17. Čedo Veljić: Pedagogija djece sa posebnim potrebama, Recenzenti: Prof dr. Srboljub Djordjević, Prof dr. Goran Nedović, Univerzitet Crne Gore, 2012, u štampi	6
<b>3.4. Mentorstvo</b>	
<b>3.4.2. Na postdiplomskom studiju</b>	
18. Raičević Biljana (2011) Zlostavljanje i zanemarivanje djece u opštini Berane, Fakultet političkih nauka, Podgorica	2
19. Zečević Željana (2011) Djeca bez roditeljskog staranja, Fakultet političkih nauka, Podgorica	2
<b>3.4.3. Na dodiplomskom studiju</b>	
20. MENTORSTVO NA ODBRANJENIM DIPLOMSKIM I ZAVRŠNIM RADOVIMA NA SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA	
FILOZOFSKI FAKULTET:	
STUDIJSKI PROGRAM-PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE Tokom 2007-2009 g. odbranjeno 21 rad.	10,5
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE PEDAGOGA Tokom 2007-2011 odbranjeno 18 radova.	9
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA Tokom 2007-2010 odbranjeno 40 radova	20
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA, SMJER .SOCIJALNI RAD I SOCIJALNA POLITIKA Tokom 2007- 2011, odbranjeno 26 radova	13

4. STRUČNA DJELATNOST	Br.b.
<b>4.4. Objavljeni prikazi:</b>	
<b>4.4. Objavljeni prikazi izvještaji i ekspertize</b>	
21. Recenzija knjige Radomana Četkovića »Agresivnost djece i mladih« JU Službeni list Crne Gore, Podgorica, 2010. godine	0.5
22. Recenzija knjige Željka Darmanovića »Odnos između motoričkih sposobnosti i samostalnog funkcionisanja djece sa lakom intelektualnom ometenošću« 2011. godine, »Grafo Bale« Podgorica	0.5
23. Recenzija skripte autora Nade Šakotić, Osnove inkluzivnog obrazovanja 2011. god. Filozofski fakultet Nikšić	0.5
24. Recenzija knjige autora Nade Šakotić, Inkluzivnom obrazovanje, 2012, Univerzitet Crne Gore	0.5
<b>4.6. Ostala stručna djelatnost</b>	
- Član naučnog odbora Tematskog zbornika, Unapređenje kvaliteta života djece i mladih, Zlatibor 2011 g.	
- Član naučnog odbora Međunarodnog naučnog skupa »Dani Defektologa Srbije« Zlatibor 11-14.01.2012g.	
- Član skupštine Društva Defektologa Crne Gore,	
- Tokom proteklog perioda ocjenjivan od strane studenata za svoj pedagoški rad u organizaciji nastave i	

može istaći njegov doprinos u oblasti stručnog rada Društvu defektologa Crne Gore u okviru koga je kandidat bio i predsjednik, kao i član predsjedništva i potpredsjednik Društva defektologa zajednice Srbija i Crna Gora. Ovakvim svojim aktivnim angažovanjem u oblasti stručnog rada kandidat daje svoj puni doprinos podsticanju stručne pedagoške javnosti na reformisanje obrazovnog sistema i njegovog inoviranja u pravcu ostvarivanja takozvane „škole po meri deteta“.

Značajno je naglasiti da je dr Čedo Veljić u okviru svog stručnog rada dao značajan doprinos i kao recenzent za dve knjige, dva skripta i jedan izbor nastavnika u zvanje docenta.

## ANALIZA PEDAGOŠKE OSPOBLJENOSTI

Dr Čedo Veljić je svoj višegodišnji univerzitetski angažman usmeravao i u pravcu izgradnje vlastitog profesionalnog pedagoškog identiteta počevši od 2005. godine, kada je angažovan za izvođenje nastave na Filozofskom fakultetu u Nikšiću – Studijski program za obrazovanje učitelja i Studijski program za obrazovanje pedagoga za predmete: *Specijalna pedagogija* i *Metodika specijalnog rada sa djecom sa blagim oštećenjima u razvoju*, kao i Fakultetu političkih nauka za izvođenje nastave za predmete: *Socijalni rad u zajednici*, *Socijalni rad sa djecom i porodicom* i *Socijalni rad sa licima sa invaliditetom*. Septembra meseca 2007. godine izabran je u zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore. Od samog početka svog nastavno-pedagoškog rada dr Čedo Veljić je pokazao visok nivo stručnih i pedagoških sposobnosti. Kandidat ima korektan odnos prema studentima i kolegama, što dodatno potvrđuju ocene koje permanentno dobija od studenata na svim studijskim programima na kojima je profesionalno angažovan.

## II VERIFIKACIJA BODOVANJA

### ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova			Broj bodova		
	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno
1. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD		16	26		41.7	66.7
3. PEDAGOŠKI RAD		7	7		62.5	62.5
4. STRUČNI RAD		5	13		12	29
UKUPNO					116.2	158.2

## III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu radova koje je kandidat priložio prilikom prijave na Konkurs i ostvarenog uvida u njihov sadržaj i kvalitet, a pri tom imajući u vidu iznesene stavove u ovoj recenziji, nesporno je da je dr Čedo Veljić, docent Univerziteta Crne Gore, ostvario vredne naučno-istraživačke rezultate i potvrdio svoje profesionalne i pedagoške vrednosti i na taj način ispunio uslove predviđene Mjerilima za izbor u akademsko i naučna zvanja (član 12) za izbor u zvanje vanrednog profesora. Imajući u vidu navedeno, sa zadovoljstvom predlažem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Čedo Veljića izabere u zvanje **vanrednog profesora** za predmete: *Specijalna pedagogija*, *Metodika specijalnog rada*, *Socijalni rad u zajednici*, *Socijalni rad sa licima sa invaliditetom* i *Socijalni rad sa djecom i porodicom*.

### RECENZENT

Dr Srboljub Đorđević, redovni profesor  
Univerziteta u Nišu

### IZVJEŠTAJ RECENZENTA

### OCENA USLOVA

### STEPEN OBRAZOVANJA

Docent dr Čedo Veljić rođen je 1951. godine u Beranama, gde je završio osnovnu i srednju školu. Višu defektološku školu-smer Tiflopedagogija završio je u Beogradu 1975. godine. Pored smer Tiflopedagogija, iste godine, završio je smer Oligofrenopedagogija. Na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru

Društvena samozaštita i resocijalizacija lica sa poremećajem u društvenom ponašanju diplomirao je 1984. godine.

Magistarske studije završio je 1988. godine na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranivši magistarsku tezu pod nazivom »Sezonski smještaj adolescenata sa poremećajima u društvenom ponašanju kod porodica u planinskim naseljima, kao metod rehabilitacije u okviru institucionalnog tretmana«. Na istom fakultetu 2004. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom »Zaštita i tretman osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori«

## NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

Iz priložene bibliografije posle izbora u zvanje docenta može se videti da je dr Čedo Veljić objavljivao monografije, radove u međunarodnim i nacionalnim časopisima, radove saopštene na međunarodnim i nacionalnim kongresima i seminarima. Analizom dostavljenih radova može se zaključiti da se posebno ističu radovi iz oblasti prevencije i resocijalizacije osoba sa poremećajima u društvenom ponašanju. Iz priložene bibliografije izdvoila bih monografiju »Sto deset godina socijalne zaštite u Crnoj Gori« koju je docent dr Čedo Veljić napisao u koautorstvu sa docentkinjom dr Vesnom Simović. Recenzenti ove monografije su prof. dr Vlastimir Miladinović i prof. dr Tadija Eraković, a izdavač Fakultet političkih nauka u Podgorici. Tema ove monografije vrlo je kompleksna i aktuelna. Socijalna zaštita kao organizovana društvena delatnost ima za cilj obezbeđivanje uslova za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba pojedinca i društvenih grupa koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Stoga je u uvodu monografije pravilno ukazano da je upoznavanje sa institucionalnim okvirom socijalne zaštite tema koja zasluži da bude detaljnije obrađena. Koristeći adekvatne metode istraživanja autori nas upoznaju sa istorijskim razvojem ulogom i značajem ustanova socijalne zaštite sa akcentom na institucionalni okvir u Crnoj Gori. U monografiji je posebna pažnja posvećena ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju lica sa različitim vrstama invaliditeta, kao i ustanovama za smeštaj dece sa poremećajima u ponašanju, zatim socijalna zaštita dece bez roditeljskog staranja, ali i zaštita starih lica. Izložena materija u ovoj monografiji je upotpunjena prikazom razvoja organizacijom i nadležnostima jedne od najznačajnijih ustanova socijalne zaštite – centra za socijalni rad koji ima funkciju organa starateljstva. Izlaganje u ovoj monografiji zaokruženo je prikazom zakonske regulative koja se odnosi na socijalnu i dečju zaštitu u Crnoj Gori. Pored analize osnovnih prava iz oblasti socijalne i dečje zaštite prikazan je i postupak njihovog ostvarivanja. Izlaganje u monografiji je jasno i zanimljivo, utemeljeno na pouzdanim podacima.

U radu »Inkluzivno obrazovanje u bolonjskom procesu« prezentirani su rezultati kvalitativnog istraživanja – terenska analiza, intervju sa nastavnicima osnovnih i srednjih škola u Nikšiću. Istraživanje pokazuje da nastavnici smatraju da obrazovni sistem ne pruža adekvatne uslove u kojima se mogu zadovoljiti potrebe učenika sa posebnim potrebama. Pored razvoja kompetencija nastavnika, značajna je profesionalna podrška za nastavnike kroz specijalističke usluge, promene na nivou škole, aktivno uključivanje Zavoda za školstvo u savetovanju i praćenju kontrole nastavnog rada. Uspostavljanje multidisciplinarnе mreže stručnjaka svakako bi olakšalo ranu dijagnostifikovanje, intervenciju i inkluziju u obrazovanje, pravilno zaključuje autor. Dobijeni rezultati istraživanja mogu poslužiti za poboljšanje inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori.

## STRUČNI RAD

Dugogodišnji stručni rad dr Čeda Veljića u ustanovama socijalne zaštite usmerio ga je na realizaciju brojnih projekata iz oblasti socijalnog rada i specijalnog vaspitanja i obrazovanja. Iskustva u stručnom radu stekao je u Zavodu za slepa i slabovidna lica »Veljko Ramadanović« u Beogradu i u Zavodu za vaspitanje i obrazovanje djece i omladine u Podgorici.

Godine 2005. angažovan je za izvođenje nastave na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.

Dr Čedo Veljić je član naučnih odbora nekoliko međunarodnih skupova i tematskih zbornika. Član je Društva Defektologa Crne Gore.



## PEDAGOŠKA DELATNOST

Docent dr Čedo Veljić, svoje pedagoško iskustvo pokazao je u realizaciji nastavno obrazovne delatnosti u ustanovama socijalne zaštite uvodeći novine u radu zasnovane na naučnim saznanjima, zatim u radu na Univerzitetu sa studentima Filozofskog fakulteta u Nikšiću i Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Bio je više puta mentor i član komisije u izradi specijalističkih i magistarskih radova.

### II VERIFIKACIJA BODOVANJA

#### ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova			Broj bodova		
	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno
1. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD		16	26		41.7	66.7
3. PEDAGOŠKI RAD		7	7		62.5	62.5
4. STRUČNI RAD		5	13		12	29
UKUPNO					116.2	158.2

### III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Analizom naučnoistraživačkog i pedagoškog rada kandidata može se zaključiti da docent dr Čedo Veljić ispunjava Zakonom predviđene uslove i kriterijume Univerziteta Crne Gore za izbor u akademsko zvanje **vanrednog profesora**.

Zbog toga predlažem Senatu Univerziteta Crne Gore da docenta dr Čeda Veljića izabere u zvanje vanrednog profesora na predmetima za koje je konkurisao.

#### RECENZENT

Prof.dr Ana Čekerevac-redovni profesor  
Univerziteta u Beogradu-Fakultet političkih nauka

#### IZVJEŠTAJ RECENZENTA

### I OCJENA USLOVA

#### ANALIZA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA

Doc.dr Čedo Veljić je objavio ukupno 59 naučno-istraživačkih referenci, od čega 24 nakon posljednjeg izbora. Iz priložene dokumentacije, koja se odnosi na naučno-istraživački rad kandidata, može se vidjeti da bibliografiju čine: monografije, radovi objavljeni u međunarodnim časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka, radovi objavljeni u međunarodnim časopisima koji se ne nalaze u bazi podataka a imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku, radovi objavljeni u domaćim časopisima, radovi objavljeni na međunarodnim kongresima, simpozijumima, seminarima, objavljeni prikazi, izvještaji i ekspertize. Analizom dostavljenih radova stiče se uvid u raznovrsna interesovanja kandidata u okvirima naučnih oblasti kojima se bavi. Posebno se ističu radovi iz oblasti specijalne pedagogije i socijalnog rada. Iz priložene bibliografije posebno bih izdvoio monografiju „Sto deset godina socijalnog rada u Crnoj Gori“, kao i radove navedene pod rednim brojem 2, „Agresivnost učenika školskog uzrasta u Crnoj Gori“, Istraživanja u specijalnoj pedagogiji, Univerzitet u Beogradu, i rad naveden pod rednim brojem 4. „Some aspect of anti-social behaviour of adolescents in Montenegro“ Ministarstvo obrazovanja i nauki Rossijskoj federaciji, Moskva. U pomenutoj Monografiji, koristeći sveobuhvatno komparativni metod, hronološki, sa odgovarajućim statističkim podacima prikazan je svaki segment socijalne zaštite u Crnoj Gori. U Knjizi se socijalna zaštita posmatra kao okvir u službi pratećih elemenata za ostvarivanje najviših ciljeva jednog društva – integracije i inkluzije, kao principa kojima crnogorsko društvo stremi.

U drugom radu Veljić se bavi identifikovanjem i analizom faktora rizika socijalne sredine za nastanak poremećaja ponašanja kod adolescenata. Polazi se od podjele antisocijalnog ponašanja na perzistentan i adolescencijom limitiran tip. Dobijeni rezultati istraživanja ukazuju da najveći značaj imaju faktori rizika kao što

su: nedostatak pozitivnih afektivnih odnosa roditelja prema djeci, zlostavljanje i zanemarivanje djece, bračno-porodični konflikti, uticaj grupe vršnjaka, dostupnost psihoaktivnih supstanci. Dobijeni indikatori mogu poslužiti u izradi adekvatnih strategija naučno utemeljenih programa prevencije i zaštite, kao i identifikovanju ostalih faktora rizika za nastanak analiziranih problema. Naučnoistraživački radovi Doc.dr Čeda Veljića proizilaze iz njegovog višegodišnjeg rada u ustanovama socijalne zaštite i na Univerzitetu Crne Gore, kao i istraživanja veoma složenih pitanja zaštite i tretmana osoba sa posebnim potrebama. Kvalitet objavljenih radova ukazuje na činjenicu da se radi o veoma darovitom i uspješnom istraživaču.

### OCJENA STRUČNOG RADA

Radovi doc.dr Čeda Veljića su veoma studiozni, tematski aktuelni i objavljeni su u relevantnim časopisima koji tretiraju naučnu oblast defektologije i socijalnog rada van prostora Crne Gore i u Crnoj Gori. Kandidat Veljić svoja prva pedagoška iskustva stiče 1976. g. kao vaspitač u domu „Veljko Ramadanović“ u Zemunu. Od 1977. g. radi u „Zavodu za vaspitanje djece i omladine“ u Podgorici, kao : vaspitač, organizator vaspitnog rada, direktor Zavoda. Početkom nastavne 2005/06. g. angažovan je za izvođenje nastave na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Izabran je u zvanje docenta 1997. g. na Univerzitetu Crne Gore. Doc.dr Čedo Veljić je imao brojne i zapažene nastupe na naučnim i stručnim skupovima, kongresima i simpozijumima, održanim u brojnim univerzitetskim centrima kod nas i u inostranstvu. Njegov metod resocijalizacije maloljetnika smještenih u institucije, koji je Veljić osmislio 1996. godine, koristi se i danas u mnogim centrima za resocijalizaciju maloljetnih prestupnika. Stručno angažovanje kandidat ispoljava i radom u Predsjedništvu Društva defektologa Crne Gore, kao i u mnogim asocijacijama stručnog socijalnog rada i defektologije. Prisustvovao je i bio stručno angažovan na preko 30 seminara i okruglih stolova.

### ANALIZA PEDAGOŠKE OSPOSOBLJENOSTI

Dr Veljić je bio mentor na specijalističkim studijama za 91 kandidata i mentor na postdiplomskim studijama za 2 kandidata. Objavio je 4 prikaza, izvještaja i ekspertize. Ankete studenata, koje analiziraju vijeće Studijskog programa za obrazovanje učitelja na Filozofskom fakultetu i vijeće Studijskog programa za socijalni rad i savremenu socijalnu politiku na Fakultetu političkih nauka, jasno pokazuju preciznost prepoznavanju teorijskog i praktičnog dijela nastave, te kandidata ocjenjuju najvećim ocjenama (prilog – ankete studenata). Profesor Veljić je u svom bogatom pedagoškom radu i u ustanovama socijalne zaštite i na Univerzitetu Crne Gore pokazao vlastito pedagoško iskustvo, visoke stručne i organizacione sposobnosti uvodeći novine u radu zasnovane na naučnim saznanjima. Korektnog je odnosa i sa kolegama i sa studentima, što dodatno potvrđuje činjenica da uvijek dobija visoke ocjene od studenata na studijskim programima na kojima je angažovan.

### II VERIFIKACIJA BODOVANJA

#### ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova			Broj bodova		
	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno
1. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD		17	18		41.7	66.7
3. PEDAGOŠKI RAD		4			62.5	62.5
4. STRUČNI RAD		5	7		12	29
UKUPNO					116.2	158.2

### III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu radova koje je kandidat prilikom prijave na Konkurs priložio i ostvarenog uvida u njihov sadržaj i kvalitet, stručne, pedagoške, naučne i stvaralačke aktivnosti, a pri tom imajući u vidu da kandidat ispunjava sve uslove saglasne Mjerilima za izbor u akademska zvanja, sa zadovoljstvom predlažem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Čeda Veljića, diplomiranog

specijalnog pedagoga, magistra i doktora defektoloških nauka, docenta na Filozofskom fakultetu i Fakultetu političkih nauka izabere u zvanje **vanrednog profesora** za predmete: Specijalna pedagogija i Metodika specijalnog rada na Filozofskom fakultetu i Socijalni rad sa djecom i porodicom, Socijalni rad sa licima sa invaliditetom, Socijalni rad u zajednici na Fakultetu političkih nauka.

**RECENZENT**  
Prof. dr Saša Milić  
Filozofski fakultet, Nikšić

## REFERAT

Za izbor u naučno zvanje za oblast Zaštita bilja, za koji se prijavio kandidat **DR ZORAN MILADINOVIĆ**, zaposlen u kompaniji "AD Plantaže 13.jul".

## BIOGRAFIJA

Rođen sam 15.07.1964 godine Podgorici, gdje sam završio osnovno i srednje obrazovanje. Agronomski fakultet u Čačku sam upisao 1984/85 godine i diplomirao 1990 godine. Godine 1994 sam upisao posleddiplomske studije – magisterijum iz Fitopatologije na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Magistarske studije sam završio 1999 godine, odbranivši magistarski rad pod naslovom: Proučavanje bakterijskih bolesti koštičavih vrsta voćaka u Crnoj Gori, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet – Zemun, 1-92.

Na istom fakultetu sam odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom: „Model zaštite vinove loze od pepelnice (pat. *Uncinula necator* Burr.) u uslovima podgoričkog vinogorja“ 2005. godine. Pored magistarske teze i doktorske disertacije do sada sam objavio 20 naučnih radova.

Od 1991. godine zaposlen sam u kompaniji „AD Plantaže 13. jul“, gdje danas obavljam poslove na poziciji glavnog tehnologa za zaštitu bilja.

## PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST	Br.b.
<b>1. Monografije</b> <b>1.5 Dio naučne monografije izdate kod nas (i u okruženju) čiji su izdavači nacionalne akademije nauka i državni univerziteti i dio knjige studijskog karaktera izdate kod nas</b>	
1. Latinović, N. i <b>Miladinović, Z.</b> (2011): Zaštita masline i agruma. U PC paketu: Fitomedicina – sistem dobre prakse; ed P.Vukša, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, ISBN 978-86-7834-135-9.	2.5
<b>1.2 Radovi objavljeni u časopisima</b> <b>1.2.1. Radovi objavljeni u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka.</b>	
2. Mavrić-Pleško, I., Višček-Marn, M., Zindović, J., <b>Miladinović, Z.</b> (2012): First report of <i>Peach latent mosaic viroid</i> infection of peach trees ( <i>Prunus persica</i> ) in Montenegro, Plant Disease, January, Volume 96, Number 1, Page 150. ISSN 0191-2917	3.5
3. Višček-Marn, M., Mavrić-Pleško, I., Zindović, J., <b>Miladinović, Z.</b> (2012): Diversity of Plum Pox Virus isolates in Montenegro, Journal of Plant Pathology, 94 (1), 201-204. ISSN 1125-4653	3
<b>1.2.2. Radovi u međunarodnim časopisima koji se nalaze u bazi podataka a imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku.</b>	
4. <b>Miladinović, Z.</b> , Vukša, P. i Miletić, N. (2007): <i>Uncinula necator</i> (Schov) Burr., prouzrokovatelj pepelnice vinove loze: značaj, osobine i mogućnost suzbijanja. Pesticidi i fitomedicina, 22, 25-38. ISSN 1820-3949	4

5. <b>Miladinović, Z.</b> , Vukša, P. i Miletić, N. (2007): <i>Uncinula necator</i> (Schov) Burr., prouzrokovatelj pepelnice vinove loze: izvor inokuluma u uslovima podgoričkog vinogorja. Pesticidi i fitomedicina, 22, 131 – 136. ISSN 1820-3949	4
6. <b>Miladinović, Z.</b> , Vukša, P. i Miletić, N. (2007): <i>Uncinula necator</i> (Schov) Burr., prouzrokovatelj pepelnice vinove loze: infektivni potencijal i mikroklimatski uslovi. Pesticidi i fitomedicina, 22, 213 – 226. ISSN 1820-3949	4
7. <b>Miladinović, Z.</b> , Vukša, P. i Miletić, N. (2007): <i>Uncinula necator</i> (Schov) Burr., prouzrokovatelj pepelnice vinove loze: značaj zimskog i ranog proletnjeg tretiranja biljaka. Pesticidi i fitomedicina, 22, 277-284. ISSN 1820-3949	4
8. <b>Miladinović, Z.</b> , Vukša, P. i Miletić, N. (2008): <i>Uncinula necator</i> (Schov) Burr., prouzrokovatelj pepelnice vinove loze: efikasnost pojedinačnih fungicida u proizvodnim uslovima i na kalemovima. Pesticidi i fitomedicina, 23, 43-50. ISSN 1820-3949	4

### 1.2.3. Radovi objavljeni u domaćim časopisima

9. Đukić, D., Bojić, M. i <b>Miladinović, Z.</b> (1990): Distribucija azota i fosfora u segmentima lista kukuruza ( <i>Zea mays</i> ) različite starosti. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVI; 3-4: 120 – 125. YU ISSN 0554-5579	0,5
10. Đukić, D., Bojić, M. i <b>Miladinović, Z.</b> (1991): Dinamika usvajanja i raspored jona kalcijuma i magnezijuma u listu kukuruza ( <i>Zea mays</i> ) različite starosti. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVI I; 1 - 2: 117 – 122. YU ISSN 0554-5579	0,5
11. Đukić, D., Bojić, M. i <b>Miladinović, Z.</b> (1991): Sadržaj azota i fosfora u raznim segmentima lista suncokreta. Poljoprivreda i šumarstvo, XXXVI I; 1 - 2: 135 – 141. YU ISSN 0554-5579	0,5
12. Leka Mandić, Dragutin Đukić, <b>Zoran Miladinović</b> (1994): Kvantitativno učešće ukupnog broja mikroorganizama i azotobaktera u zemljištu kao indikatori zagađenosti zalivne vode, VODA I SANITARNA TEHNIKA, novembar, decembar, br 6. YU ISSN 0350-5049	0.5

### 1.3. Radovi objavljeni na kongresima, simpozijumima i seminarima.

#### 1.3.1. Međunarodni kongresi simpozijumi i seminari

13. <b>Miladinović, Z.</b> , Vukša, P., Stević, M., Stepanović, M. and Rekanović, E. (2006): Quinoxifen – New potent fungicide for control of powder mildew in grapevine in Serbia and Montenegro. Proceedings of the 12 <sup>th</sup> Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, Rhodos Island, Hellas, 484-486.	0.4
14. <b>Miladinović Z.</b> , Vukša P., Miletić, N. (2007): Značaj mikroklimatskih uslova za pojavu pepelnice vinove loze. Zbornik rezimea IV Simpozijuma o zaštiti bilja u BiH sa međunarodnim učešćem, Društvo za zaštitu bilja BiH, 16-17.	0.7

#### 1.3.2. Domaći kongresi simpozijumi i seminari

15. Đukić, D., Mandić, L. i <b>Miladinović, Z.</b> (1994): Zastupljenost gljiva u zemljištu kao indikator zagađenosti zalivne vode. Zbornik radova Međunarodne konferencije o kvalitetu voda. Čačak, 5 – 7. 10.	0.3
16. Miletić, N., Rekanović, E., Stević, M., Latinović, N., <b>Miladinović, Z.</b> , (2003): Preliminarna ispitivanja biofungicida polyversum ( <i>Pythium oligandrum</i> Dreshler), Saopštenje na šestom savetovanju o zaštiti bilja, Zlatibor 24-28. 11., Zbornik rezimea, 113.	0.2
17. Stević, M., Miletić, N., <b>Miladinović, Z.</b> , Rekanović, E., Tamaš, N., Vukša, P., (2004): Efikasnost suzbijanja pepelnice jabuke i vinove loze. V Kongres o zaštiti bilja, Zlatibor, 22-27. Novembar, Knjiga abstrakata	0.2
18. Zindović, J., Višček Marn, M., Mavrić Pleško, I.,	

<b>Miladinović, Z.</b> , Todorović, J. (2010): Prisustvo i rasprostranjenost virusa vinove loze u Crnoj Gori, X Savjetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor, 29. novembar – 3. novembar, Knjiga abstrakata: 36.	0.4
19. <b>D. Đukić L. Mandić, Z. Miladinović</b> (1994): ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "KVALITET VODA" UDRUŽENJE ZA TEHNOLOGIJU VODE I SANITARNO INŽENJERSTVO I OPŠTINA ČAČAK, 421-425.	0.3
20. Panić M., Jovanović O., Antonijević D., i <b>Miladinović Z.</b> (1996): Fitopatogena bakterija kao uzročnik pegavosti lišća i sušenja mladara badema u Crnoj Gori, Deseti jugoslovenski simpozijum o zaštiti bilja, Budva, 30.09- 04.10, Zbornik rezimea : 72.	0.3

### ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova		Broj bodova	
	Poslije izbora	Ukupno	Poslije izbora	Ukupno
I. NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD		20		33.8
UKUPNO				33.8

### IZVJEŠTAJ RECENZENTA

#### I OCJENA USLOVA

#### STEPEN OBRAZOVANJA

Kandidat dr Zoran Miladinović rođen je 15.07.1964. godine u Podgorici gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Agronomskom fakultetu u Čačku diplomirao je 1990. godine. Poslijediplomske studije je završio na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu (Katedra za fitopatologiju), a magistarski rad "Proučavanje bakterijskih bolesti koštičavih vrsta voćaka u Crnoj Gori" odbranio 1999. godine. Na istom fakultetu je 2005. godine odbranio doktorsku disertaciju "Model zaštite vinove loze od pepelnice (pat. *Uncinula necator* Burr.) u uslovima podgoričkog vinogorja". Od 1991. godine zaposlen je u kompaniji "AD Plantaže 13. jul".

#### NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

Naučno-istraživački rad dr Zorana Miladinovića vezan je za oblast zaštite bilja, a naročito dijela koji se odnosi na proučavanje i suzbijanje prouzrokovaca bolesti na vinovoj lozi i voćkama. Posebnu pažnju kandidat je posvetio proučavanju prouzrokovaca pepelnice vinove loze *Uncinula necator* (Schow) Burr. i načinima njenog suzbijanja. Kao veoma značajne radove, sa stanovišta praktične primjene, izdvojila bih: "Quinoxifen – New potent fungicide for control of powdery mildew in grapevine in Serbia and Montenegro" i "*Uncinula necator* (Schow) Burr., prouzročitelj pepelnice vinove loze: značaj zimskog i ranog proletnjeg tretiranja biljaka". U prvom radu autor iznosi podatke o ispoljenoj efikasnosti ispitivanog preparata u suzbijanju pepelnice, čak i u uslovima visokog inokulacionog pritiska. U drugom radu, kao rezultat istraživanja, autor navodi da, kada se pravovremeno obavi zimsko tretiranje vinove loze, rano proljetno tretiranje nema značaja, ali ukoliko zimsko prskanje nije izvedeno, rano tretiranje biljaka ima veliki značaj, posebno sa stanovišta zaštite grozda. Baveći se naučno-istraživačkim radom, kandidat širi svoje interesovanje i na proučavanje biljnih virusa na voćkama što je rezultiralo objavljivanjem dva veoma značajna rada: "First report of *Peach latent mosaic viroid* in Peach Trees in Montenegro" i "Diversity of Plum Pox Virus isolates in Montenegro". Imajući u vidu značaj koji proizvodnja breskve ima za Crnu Goru, i polazeći od činjenice da *Peach latent mosaic viroid* (PLMVd) napada koštičave voćke širom svijeta, prvi nalaz ovog viroida na porudčju Čemovskog polja, gdje se nalazi oko 40 % proizvodnje breskve, je od izuzetnog značaja, s obzirom na opasnost koju može da predstavlja po proizvodnju ove voćne vrste. U drugom radu su predstavljeni podaci o rasprostranjenosti virusa šarke šljive (Plum Pox Virus - PPV) u Crnoj Gori. Rezultati koji su prezentovani, po prvi put, ukazuju da su u šljivicima Crne Gore prisutna tri soja ovog virusa (PPV-M, PPV-D i PPV-Rec), a da je dominantan PPV-Rec.

#### STRUČNI RAD

Stručni rad kandidata se ogleda kroz činjenicu da je već 21 godinu stalno zaposlen u kompaniji "AD Plantaže 13. jul", a trenutno obavlja poslove na poziciji glavnog tehnologa za zaštitu bilja.

#### II VERIFIKACIJA BODOVANJA

#### ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova			Broj bodova		
	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno
I. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD			20			33.8
UKUPNO						33.8

#### III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu priložene konkursne dokumentacije smatram da kandidat dr Zoran Miladinović ispunjava uslove predviđene Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja, za izbor u zvanje naučnog saradnika. Predlažem Senatu Univerziteta Crne Gore da kandidata dr Zorana Miladinovića izabere u zvanje **naučni saradnik** za oblast zaštite bilja u "AD Plantaže 13. jul".

#### RECENZENT

Dr Sanja Radonjić  
Biotehnički fakultet, Podgorica

#### IZVJEŠTAJ RECENZENTA

#### I OCJENA USLOVA

Dr Zoran Miladinović je jedini kandidat koji se prijavio na konkurs. Doktor je poljoprivrednih nauka i zadovoljava sve uslove predviđene Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja i to: u zvanje naučni saradnik.

#### NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Na osnovu dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada dr Zorana Miladinovića, zaposlenog u 13. jul „Plantaže“ u Podgorici, koji se odnosi na primenu savremenih metoda u upravljanju i praćenju kretanja brojnosti populacije štetnih organizama i preduzimanja adekvatnih mera njihove kontrole u zaštiti vinograda i u širem smislu za zaštitu bilja, a što direktno utiče na poslovne rezultate u vinogradarskoj proizvodnji, može se zaključiti da kandidat po tematici pripada naučnoj oblasti za koju je konkurs raspisan. Kandidat je do danas objavio 20 naučnih radova, a ukupna vrednost naučne kompetentnosti iznosi 33,8 bodova. Kandidat do sada nije učestvovao u realizaciji naučno-istraživačkih projekata finansiranih od strane ministarstva Vlade Republike Crne Gore, a što bi mu sticanjem naučnog zvanja bilo omogućeno. Smatram da bi to bilo korisno kako za kandidata tako i za odrgovarajuća ministarstva Republike Crne Gore.

#### PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST

Dr Miladinović se do sada nije direktno bavio pedagoškim radom. Ali, učesćem na naučnim skupovima i prezentacijom svog istraživačkog rada pred brojim stručnim auditorijumom procenjujem da ima sposobnosti i kapaciteta i za to polje rada.

#### STRUČNI RAD

Višegodišnji stručni rad dr Zorana Miladinovića u oblasti zaštite bilja, a posebno u zaštiti vinograda, je visoko cenjen ne samo u Crnoj Gori, već i izvan granica Crne Gore. Dr Zoran Miladinović je razvio tehnologiju zaštite bilja vinove loze koja se široko primenjuje u praksi. Stalnim prećenjem biologije štetnih organizama i uslova za njihov razvoj uspeo je da značajno smanji broj hemijskih tretmana, a time i smanji količinu hemikalija utrošenih po jedinici površine. Zbog specifičnosti mikroklimatskih

uslova podgoričkog vinogorja dr Miladinović je, zahvaljujući svom trudu i poznavanju problematike kojom se bavi, uspeo da u potpunosti kontroliše ekonomski najznačajnije štetne organizme u vinogradu i da, istovremeno, sačuva životni prostor i korisne organizme u vinogradima. Značajan je i njegov doprinos unapređenju dobre prakse zaštite bilja u Crnoj Gori i regionu.

## II VERIFIKACIJA BODOVANJA

### ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova			Broj bodova		
	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno
I. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD		20	20		33.8	33.8
UKUPNO					33.8	33.8

### III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Imajući u vidu ukupno angažovanje i rezultate koje sam detaljno opisao u svom izveštaju, a koje je u svom istraživačkom radu postigao kandidat dr Zoran Miladinović, smatram da kandidat ispunjava sve uslove postavljene u konkursu, a propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore, Merilima za izbor u akademska i naučna zvanja i Pravilima postupaka izbora u akademska zvanja Univerziteta Crne Gore za izbor u zvanje istraživač saradnik.

Na osnovu napred izloženog, predlažem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Zorana Miladinovića izabere u naučno zvanje **naučni saradnik**.

#### RECENZENT

Prof. dr Mirko Ivanović  
Beograd

### IZVJEŠTAJ RECENZENTA

#### I OCJENA USLOVA

Dr Zoran Miladinović je jedini kandidat koji se prijavio na konkurs. Doktor je poljoprivrednih nauka i zadovoljava sve uslove predviđene Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja i to: u zvanje naučni saradnik.

#### NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Dr Zoran Miladinović u svojim istraživanjima posebno se bavio problemom zaštite vinove loze od *Uncinula cecator*, prouzrokovala pepelnice. Sistematskim proučavanjem biologije i ekologije patogena i relevantnih mikroklimatskih uslova na području Podgorice razvio model zaštite vinove loze i unapredio tehnologiju integralne zaštite i racionalne primene pesticida.

Značajan je njegov doprinos u istraživanjima primene pesticida u funkciji njihove efikasnosti, bezbednosti hrane i korisnika prsticida, kao i neciljnih organizama i životne sredine u celini.

Takođe, u saradnji sa drugim istraživačima, bavio se proučavanjem viroza i bakterioza u Crnoj Gori i nekim pitanjima ishrane biljaka.

#### STRUČNI RAD

Dr Zoran Miladinović je zaposlen u kompaniji „AD Plantaže 13. jul“, gdje obavlja poslove glavnog tehnologa za zaštitu bilja. Tokom dvadesetogodišnjeg rada značajno je unapredio zaštitu svih gajenih biljaka na imanju. Posebno vredni su doprinosi u zaštiti vinove loze, pa i breskve. Uspeo je da, sa značajno manjim brojem tretiranja u odnosu na praksu u EU i Regionu, obezbedi uspešno gajenje i stabilan prinos ovih biljaka. Praćenjem specifičnosti mikroklimatskih uslova Podgoričkog vinogorja modifikovao je tethologiju zaštite vinove loze od *Uncinula necator* i *Phomopsis viticola*, kao i zaštitu breskve od *Diaspididae*. Takođe, redukovao je i intervencije protiv drugih patogena i štetočina koje se ne javljaju svake godine i ne čine veći ekonomski problem u specifičnim uslovima Podgorice. Značajan je i njegov doprinos unapređenju dobre prakse zaštite bilja u Crnoj Gori i Regionu.

## II VERIFIKACIJA BODOVANJA

### ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

DJELATNOST	Broj radova			Broj bodova		
	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno	Prije izbora	Poslije izbora	Ukupno
I. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD		20	20		33.8	33.8
UKUPNO					33.8	33.8

### III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Dr Zoran Miladinović ispunjava sve uslove predviđene Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja i Pravilima postupka za izbor u akademska zvanja, Univerziteta Crne Gore. Imponuje njegova marljivost, upornost, naučna radoznalost i objektivnost pa sa posebnim zadovoljstvom predlažem Senatu Univerziteta Crne Gore da izabere dr Zorana Miladinovića u zvanje **naučni saradnik**.

#### RECENZENT

Prof. dr Petar Vukša  
Beograd

Na osnovu člana 51 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Sl.list CG br. 80/10) i člana 84 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 29.11.2012. godine, donio je

#### O D L U K U O IZBORU U ZVANJE

**Dr MIOMIR JOVANOVIĆ** bira se u naučno zvanje **viši naučni saradnik** Univerziteta Crne Gore za oblast Agronomija na **Biotehničkom fakultetu**, na period od pet godina.

Broj: :08-2204  
Podgorica, 29.11.2012.god.

REKTOR  
Prof. dr Predrag Miranović, s.r.

Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG, br. 60/03 i Sl.list CG, br. 45/10 i 47/11) i člana 18 stav 1 tačka 3 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 27.12.2012. godine, donio je

#### O D L U K U O IZBORU U ZVANJE

**Dr sci med. MILETA GOLUBOVIĆ** bira se u akademsko zvanje **vanredni profesor** Univerziteta Crne Gore za predmet Patološka anatomija, na **Medicinskom fakultetu**, na period od 5 godina.

Broj: :08-2445  
Podgorica, 27.12.2012.god.

REKTOR  
Prof. dr Predrag Miranović, s.r.

Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG, br. 60/03 i Sl.list CG, br. 45/10 i 47/11) i člana 18 stav 1 tačka 3 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 27.12.2012. godine, donio je

#### O D L U K U O IZBORU U ZVANJE

**Dr SRĐAN JANKOVIĆ** bira se u akademsko zvanje **vanredni profesor** Univerziteta Crne Gore za predmete: Aseizmicko planiranje i projektovanje (osnovne studije) i Aseizmicko projektovanje (specijalističke studije) na

**Gradevinskom fakultetu** i Fundiranje i aseizmičko projektovanje (osnovne studije) na Arhitektonskom fakultetu, na period od 5 godina.

Broj: :08-2446 REKTOR  
Podgorica, 27.12.2012.god. Prof. dr Predrag Miranović, s.r.

Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG, br. 60/03 i Sl.list CG, br. 45/10 i 47/11) i člana 18 stav 1 tačka 3 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 27.12.2012. godine, donio je

**ODLUKU  
O IZBORU U ZVANJE**

**Dr DRAGAN BOGOJEVIĆ** bira se u akademsko zvanje **vanredni profesor** Univerziteta Crne Gore za predmete: Francuska civilizacija I, Francuska civilizacija II, Pregled francuske književnosti klasicizma i Pregled francuske književnosti XVIII vijeka (osnovne studije) na studijskom program Francuski jezik i književnost, na **Filozofskom fakultetu**, na period od 5 godina.

Broj: :08-2447 REKTOR  
Podgorica, 27.12.2012.god. Prof. dr Predrag Miranović, s.r.

Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG, br. 60/03 i Sl.list CG, br. 45/10 i 47/11) i člana 18 stav 1 tačka 3 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 27.12.2012. godine, donio je

**ODLUKU  
O IZBORU U ZVANJE**

**Dr DRAGO PEROVIĆ** bira se u akademsko zvanje **docent** Univerziteta Crne Gore za predmete: Osnovni filozofski pojmovi i problemi, Filozofske discipline, Istorija njemačke klasične filozofije i Istorije filozofije XIX-og vijeka, na **Filozofskom fakultetu** u Nikšiću, na period od 5 godina.

Broj: :08-2448 REKTOR  
Podgorica, 27.12.2012.god. Prof. dr Predrag Miranović, s.r.

Na osnovu člana 11 stav 1 tač. 13 i 18, a u vezi sa članom 56 stav 8 Statuta Univerziteta Crne Gore, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 31. januara 2013. godine, donio je

**ODLUKU**

**I**

Raspisuju se izbori za dekana Biotehničkog fakulteta, za mandatni period 2013-2016. godina.

**II**

Rokovi za predlaganje kandidata za dekana počinju teći narednog dana od dana objavljivanja ove odluke u Biltenu Univerziteta Crne Gore.

Broj: 07-101/2  
Podgorica, 31. januar 2013. godine

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE  
Predsjednik,  
Prof. dr Duško Bjelica, s.r.

Na osnovu člana 38 Zakona o javnim nabavkama (Sl. list RCG, br. 42/11), Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju službenika za javne nabavke Rektorata Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 31. januara 2013. godine, donio je

**ODLUKU**

DAJE SE SAGLASNOST NA PLANOVE JAVNIH NABAVKI ORGANIZACIONIH JEDINICA UNIVERZITETA CRNE GORE ZA 2013. GODINU, i to:

1. PRAVNOG FAKULTETA, br. 01-29 od 14.1.2013. godine
2. FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA, br. 01-23 od 14.1.2013. godine
3. ARHITEKTONSKOG FAKULTETA, br. 1 od 25.1.2013. godine
4. FILOZOFSKOG FAKULTETA, br. 01-13 od 14.1.2013. godine
5. FAKULTETA DRAMSKIH UMJETNOSTI, br. 01-16/1 od 14.1.2013. godine
6. FAKULTETA ZA POMORSTVO, br. 01-55 od 15.1.2013. godine
7. FAKULTETA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO, br. 01-26/2 od 15.1.2013. godine
8. MUZIČKE AKADEMIJE, br. 01/05-1 od 15.1.2013. godine

Broj: 07-181  
Podgorica, 31.1.2013. godine

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE  
Predsjednik,  
Prof. dr Duško Bjelica, s.r.

Na osnovu člana 11 stav 1 tačka 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa članom 36 stav 2 Zakona o državnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09 i 40/11) i člana 13 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10), Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, u realizaciji Odluke o prodaji nepokretnosti sa kojima raspolaže Univerzitet Crne Gore br. 07-2117 od 21. novembra 2012. godine, nakon nabavke osam stanova i jednog stana iz postupka vezane raspodjele, na sjednici održanoj 31. januara 2013. godine, donosi

**ODLUKU**

1. Predmet prodaje nepokretnosti, kojima raspolaže Univerzitet Crne Gore u poslovno-stambenom objektu »Unistan II« u Podgorici, za kupovinu preostalih šest stanova za potrebe rješavanja stambenih potreba zaposlenih u Nikšiću, po Odluci o prodaji nepokretnosti sa kojima raspolaže Univerzitet Crne Gore br. 07-2117 od 21. novembra 2012. godine i Odluci Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-94/1 od 23.1.2013. godine, su stanovi evidentirani u Listu nepokretnosti 974 KO Podgorica I, broj zgrade 1, i to:

kat. parcela 1372/32

1. PD 55, spratnost P4, stambeni prostor površine 34m2
2. PD 82, spratnost P7, stambeni prostor površine 34m2
3. PD 85, spratnost P7, stambeni prostor površine 34m2

kat. parcela 1372/33

1. PD 221, spratnost P6, stambeni prostor površine 34m2

2. Realizacija ove odluke vrši se na način, po uslovima i postupku definisanim Odlukom o prodaji nepokretnosti sa kojima raspolaže Univerzitet Crne Gore br. 07-2117 od 21. novembra 2012. godine i Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-94/1 od 23.1.2013. godine.

Broj: 07-182  
Podgorica, 31. januar 2013. godine

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE  
Predsjednik,  
Prof. dr Duško Bjelica, s.r.

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, povodom razmatranja realizacije Odluke o načinu izvještavanja o finansijskom poslovanju Univerziteta Crne Gore i organizacionih jedinica br. 07-1792 od 10.10.2012. godine, na sjednici održanoj 31. januara 2013. godine, usvojio je

### ZAKLJUČAK

Konstatuje se da je u izvršenju Odluke o načinu izvještavanja o finansijskom poslovanju Univerziteta Crne Gore i organizacionih jedinica br. 07-1792 od 10.10.2012. godine od strane zaduženih lica podnijeta Informacija o stanju i tokovima sredstava na računima Rektorata Univerziteta Crne Gore, sa opisima odliva, za period 19. decembar – 31. decembar 2012. godine, sa tabelarnim pregledom.

Podnijeti Izvještaj br. 07-176 od 31.1.2013. godine čini sastavni dio ovog zaključka.

Broj: 07-176/2  
Podgorica, 31. januar 2013. godine

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE  
Predsjednik,  
Prof. dr Duško Bjelica, s.r.

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, povodom razmatranja realizacije Odluke o načinu izvještavanja o finansijskom poslovanju Univerziteta Crne Gore i organizacionih jedinica br. 07-1792 od 10.10.2012. godine, na sjednici održanoj 31. januara 2013. godine, usvojio je

### ZAKLJUČAK

Konstatuje se da je u izvršenju Odluke o načinu izvještavanja o finansijskom poslovanju Univerziteta Crne Gore i organizacionih jedinica br. 07-1792 od 10.10.2012. godine od strane zaduženih lica podnijeta Informacija o stanju i tokovima sredstava na računima Rektorata Univerziteta Crne Gore, sa opisima odliva, za period 1. januar – 29. januar 2013. godine, sa tabelarnim pregledom.

Podnijeti Izvještaj br. 07-176/1 od 31.1.2013. godine čini sastavni dio ovog zaključka.

Broj: 07-176/3  
Podgorica, 31. januar 2013. godine

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE  
Predsjednik,  
Prof. dr Duško Bjelica, s.r.

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, povodom razmatranja finansijske situacije na Univerzitetu Crne Gore, na sjednici održanoj 31. januara 2013. godine, usvojio je

### ZAKLJUČAK

1. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore usvojio je Izvještaj rektora br. 07-157 od 30.1.2013. godine o ulaganjima organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore iz sopstvenih prihoda, za period 2008-2012. godina.

2. Izvještaj o ulaganjima organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore iz sopstvenih prihoda treba da bude korišćen u razgovorima rukovodstva Univerziteta sa predstavnicima Vlade Crne Gore oko finansiranja Univerziteta Crne Gore.

Broj: 07-157/1  
Podgorica, 31. januar 2013. godine

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE  
Predsjednik,  
Prof. dr Duško Bjelica, s.r.

Na osnovu člana 11 stav 1 tačka 4 Statuta Univerziteta Crne Gore, u cilju obezbjeđenja fleksibilnosti realizacije finansijskog plana, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 31. januara 2013. godine, na predlog rektora, donio je

### ZAKLJUČAK

1. U realizaciji Finansijskog plana Univerziteta Crne Gore za 2013. godinu, rektor, dekani i direktori mogu da u okviru jedne sintetičke preraspoređuju troškove između različitih analitika, ali tako da se pri tome ne prekorači ukupni iznos predviđen finansijskim planom za tu poziciju sintetičke.

2. Sastavni dio ovog zaključka čini akt rektora br. 07-104 od 23.1.2013. godine.

3. Zaključak će se dostaviti dekanima i direktorima organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore i Finansijskoj službi Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Broj: 07-104/1  
Podgorica, 31. januar 2013. godine

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE  
Predsjednik,  
Prof. dr Duško Bjelica, s.r.

Na osnovu člana 11 stav 1 tačka 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-1449 od 20.9.2011. godine, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 31. januara 2013. godine, donio je

### ODLUKU

#### I

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE UTVRĐUJE, nakon pribavljenog mišljenja ovlašćenog sudskog vještaka (procjenitelja), cijenu otuđenog stana (ili odgovarajućeg prava na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi), koju plaća zaposleni Univerzitetu Crne Gore za slučaj prethodnog raspolaganja, kao i tržišnu vrijednost stana koji je zaposleni (ili član njegovog porodičnog domaćinstva) dužan staviti na raspolaganje Univerzitetu u postupku rješavanja stambene potrebe, za sljedeće zaposlene:

- Doc. dr Sava Tomovića
- Mr Biljanu Ivanović

#### II

Sastavni dio ove odluke čine izvještaji sudskog vještaka za nepokretnosti koje pripadaju ili su pripadale navedenim licima, od 24.1.2013. godine.

Broj: 07-186  
Podgorica, 31. januar 2013. godine

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE  
Predsjednik,  
Prof. dr Duško Bjelica, s.r.

### ISPRAVKA

Nakon sravnjenja originalnog teksta *Odluke o obrazovanju i sastavu drugostepene komisije za rješavanje stambenih potreba na Univerzitetu Crne Gore* br.07-2408 od 21.12.2012.g. sa tekstom objavljenim u Biltenu UCG br.287 od 31.12.2012.g., vrsi se ispravka, tako da glasi:

Na osnovu člana 20 stav 7 Pravilnika o rješavanju stambenih potreba kadrova na Univerzitetu Crne Gore (Bilten UCG, br. 245/09 i 273/11) i člana 19 stav 7 Pravilnika o rješavanju stambenih potreba saradnika, stručnog i neakademskog osoblja na Univerzitetu Crne Gore (Bilten UCG, br. 250/10, 253/10 i 273/11), Upravni

odbor Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 21.12.2012. godine, donosi

**ODLUKU O  
OBRAZOVANJU I SASTAVU DRUGOSTEPENE KOMISIJE  
ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA  
NA UNIVERZITETU CRNE GORE**

1. Obrazuje se Drugostepena komisija za rješavanje stambenih potreba kadrova i zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore, sa zadatkom da, saglasno Zakonu i pravilnicima Univerziteta Crne Gore kojima se reguliše stambena problematika, odlučuje po žalbama zaposlenih protiv prvostepenih odluka o rješavanju stambenih potreba.

2. U Drugostepenu komisiju imenuju se:

predsjednik  
Prof. dr Danilo Nikolić, dekan Fakulteta za pomorstvo

članovi:

1. Prof. Miran Begić, dekan Muzičke akademije
2. Prof. dr Vladimir Pešić, Prirodno-matematički fakultet
3. Doc. dr Nataša Duborija – Kovačević, Medicinski fakultet
4. Dr Stevo Popović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

3. Nadležnost Drugostepene komisije utvrđena je Pravilnikom o rješavanju stambenih potreba kadrova na Univerzitetu Crne Gore, Pravilnikom o rješavanju stambenih potreba saradnika, stručnog i neakadenskog osoblja na Univerzitetu Crne Gore i Pravilnikom o rješavanju stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore dodjelom kredita.

4. Administrativno-tehničke poslove za Drugostepenu komisiju obavljaće stručna služba Rektorata i lica zaposlena na organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore.

5. Za učešće u radu Drugostepene komisije pripada naknada, koja će se utvrditi posebnom odlukom.

6. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Biltenu Univerziteta Crne Gore.

Broj: 07-2408  
Podgorica, 21.12. 2012. godine

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE  
Predsjednik,  
Prof. dr Duško Bjelica, s.r.

**SADRŽAJ:**

**1. REFERATI ZA IZBOR U ZVANJA**

**Institut za strane jezike**

Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete:  
Uvod u opštu lingvistiku I, Uvod u opštu lingvistiku II  
(matični fakultet) i Engleski jezik I, II, III i IV na  
nematičnim fakultetima..... 1

**Pravni fakultet**

Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete:  
Međunarodno pravo ljudskih prava i Međunarodnopravno  
klinika na Pravnom fakultetu i Međunarodno javno pravo i  
Ljudska prava na Fakultetu političkih nauka..... 10

**Filozofski fakultet**

Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete:  
Specijalna pedagogija i Metodika specijalnog rada, na  
studijskom programu Obrazovanje učitelja na Filozofskom  
fakultetu i Socijalni rad u zajednici, Socijalni rad sa licima sa  
invaliditetom i Socijalni rad sa djecom i porodicom, studijski  
program Socijalni rad i socijalna politika na Fakultetu  
političkih nauka..... 19

**Biotehnički fakultet**

Referat za izbor u naučno zvanje za oblast:  
Zaštita bilja ..... 24

**2. ODLUKE SENATA UNIVERZITETA CG  
SA SJEDNICE ODRŽANE 27.12.2012. G. .... 25**

**3. ODLUKE UPRAVNOG ODBORA UCG  
SA SJEDNICE ODRŽANE 31.01.2013. G. .... 27**